

SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Godina II - Broj 13

Ponedjeljnik, 7. juni/lipanj 1993.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

260

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O STANDARDIZACIJI

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se jedinstveni sistem standardizacije proizvoda, robe i usluga u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika), koji obuhvata donošenje i primjenjivanje standarda i propisa predviđenih ovom uredbom, mjera za obezbjeđenje tehničke i konstrukcione sigurnosti i kvaliteta proizvoda, robe i usluga i nadzor nad njihovim provođenjem.

Standardi i propisi predviđeni ovom uredbom donose se i primjenjuju zbog stvaranja jedinstvene tehničko-tehnološke osnove za:

- 1) tipizaciju i unifikaciju proizvoda, robe, odnosno usluga i racionalno korišćenje prirodnih dobara i energije;
- 2) otklanjanje prepreka u prometu robe i usluga s inostranstvom;
- 3) obezbjeđivanje zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine i drugih prirodnih i radom stvorenih vrijednosti;
- 4) jačanje odbrambene sposobnosti i bezbjednosti zemlje;
- 5) razvoj i unapređenje proizvodnje i prometa robe, izvođenja radova, odnosno obavljanja usluga, utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta i tehničku i konstrukcionu sigurnost objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada;
- 6) zaštitu i obavještenost potrošača u pogledu kvaliteta proizvoda i robe odnosno usluga;
- 7) obradu i brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija;
- 8) uključivanje u međunarodnu saradnju, naročito tehničko-tehnološku podjelu rada.

Kao osnova za izradu bosanskohercegovačkih standarda i propisa predviđenih ovom uredbom koristiće se, u cjelini ili djelimično, međunarodni standardi, u skladu s odredbama međunarodnih ugovora koje obavezuju Republiku.

Standardi i propisi utvrđeni ovom uredbom ne mogu se donositi ili primjenjivati u cilju stvaranja prepreka u prometu robe i usluga s inostranstvom.

Član 2.

Proizvodima, odnosno robom, u skladu s ovom uredbom, smatraju se: sirovine, poluproizvodi, dijelovi, sklopovi i gotovi industrijski i zanatski proizvodi, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, bezalkoholna i alkoholna pića, aditivi, sjeme i sadni materijal poljoprivrednog i šumskog bilja, objekti, postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada.

Uslugama, u skladu s ovom uredbom, podrazumijevaju se usluge koje u okviru uslužnih djelatnosti obavljaju preduzeća i druga pravna lica, kao i određeni radovi.

Određenim radovima, u skladu sa stavom 2. ovog člana, podrazumijevaju se radni postupci pri montaži, tehničkoj zaštiti, održavanju, popravkama, prepravkama i tehničkoj kontroli, radni postupci u građevinarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, saobraćaju, vezama i telekomunikacijama, kao i radovi koji se izvode radi zaštite okoline i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije.

Član 3.

Pod standardom, u skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se dokument koji je utvrdilo Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, koji sadrži sve ili samo neke od sljedećih elemenata: tehničko-tehnološke i druge s njima povezane zahtjeve, uslove i pravila kojima se definišu proizvodi, roba i usluge; radne postupke i procese u proizvodnji proizvoda, izvođenju radova, odnosno obavljanju usluga; postupke, način i metode ispitivanja proizvoda, odnosno karakteristika i kvaliteta robe i usluga; jednoobrazne termine, definicije, simbole, oznake, znakove, kodove, šifre, veličine i jedinice.

Član 4.

Radi obezbjeđivanja tehničke i konstrukcione sigurnosti objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada propisuju se, u skladu s odredbama ove uredbе, tehnički normativi u oblasti industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, poljoprivrede, saobraćaja, veza i telekomunikacija.

Pod tehničkim normativima, u skladu s ovom uredbom, podrazumijevaju se tehnički parametri koji obuhvataju tehničko-tehnološke uslove, zahtjeve i pravila od čijeg primjenjivanja zavisi tehnička i konstrukciona sigurnost objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada, kao i sigurnost pri izvođenju radova.

Član 5.

Postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva za rad u objektima i prostorima ugroženim eksplozivnim i zapaljivim smjesama gasova, pare i prašine, štetnim zračenjima ili drugim sličnim opasnostima, kao i materijal, dijelovi i sklopovi za njihovu izradu, podliježu, u skladu s odredbama ove uredbе i

Član 12.

Preduzeća i druga pravna lica mogu, u skladu s ovom uredbom i opštim aktom, donositi i primjenjivati interne i granske standarde.

Pod internim standardima podrazumijevaju se standardi koje donosi određeno preduzeće i drugo pravno lice za svoje potrebe.

Pod granskim standardima podrazumijevaju se standardi koje donose preduzeća i druga pravna lica na osnovu zakona radi obezbjeđivanja i ostvarivanja nesmetanog funkcionisanja određenih djelatnosti kao tehnološki jedinstvenih sistema od interesa za cijelu zemlju, kao i standardi koje donose preduzeća i druga pravna lica udruženi u druge oblike povezivanja i saradnje organizovane na nivou zemlje.

Granski standardi moraju biti u skladu sa zakonom i bosanskohercegovačkim standardima.

Član 13.

Standardi i propisi utvrđeni ovom uredbom donose se, mijenjaju, dopunjavaju ili zamjenjuju novim standardima, odnosno propisima u skladu sa programima standardizacije.

Bosanskohercegovački standardi i propisi predviđeni ovom uredbom osim propisa iz člana 11. st. 1. i 2. ove uredbe, donose se na osnovu i u okviru godišnjih i višegodišnjih programa standardizacije koje utvrđuje Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije - Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).

U pripremanju godišnjih i višegodišnjih programa standardizacije iz stava 2. ovog člana, Zavod saraduje sa zainteresovanim preduzećima i drugim pravnim licima, privrednim komorama, organima uprave i stručnim organizacijama.

Član 14.

Standardi i propisi utvrđeni ovom uredbom treba da se zasnivaju na provjerenim dostignućima i rezultatima nauke i tehnologije, na praktičnom iskustvu u njihovoj primjeni i na ocjeni mogućih efekata njihove primjene u datim uslovima, a naročito s obzirom na bezbjednost pri upotrebi proizvoda, zaštitu okoline, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije, odbranu i bezbjednost zemlje.

Zavisno od promjena koje nastaju u nauci i tehnologiji vrše se odgovarajuće izmjene i dopune, odnosno donose se novi standardi i propisi, radi njihovog osavremenjivanja i usklađivanja sa tim promjenama.

Član 15.

Odredbe ove uredbe i propisa donesenih na osnovu ove uredbe odnose se i na proizvode iz uvoza i proizvode uzete u zakup iz inostranstva radi korištenja u Republici.

Odredbe ove uredbe i propisa donesenih na osnovu ove uredbe koje se odnose na garantni list, servis, obezbjeđenje rezervnih dijelova i drugih proizvoda i obavezno atestiranje ne primjenjuju se na: robu carinskog porijekla, proizvode amaterske samogradnje, upotrebljavane, popravljane i prepravljane proizvode, kao i na proizvode koji se pojedinačno uvoze na zahtjev i za potrebe građana.

Član 16.

Standardi za koje je propisana obavezna primjena i propise donesene na osnovu ove uredbe dužna su da primjenjuju preduzeća i druga pravna lica:

1) u proizvodnji i prometu, preradi i doradi proizvoda i obavljanju usluga;

3) pri pakovanju, označavanju, obilježavanju, deklarisanju, rukovanju, transportu, prenosu, prevozu, skladištenju i čuvanju proizvoda.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, preduzeće i drugo pravno lice može, u obavljanju svoje djelatnosti, odstupiti od

Preduzeće i
svoje djelatnosti,
je uslova i zahtj
obavezna i prop
pogledu karakter
proizvoda roba i

Preduzeće i d
proizvoda u prom
odgovara uslovim
primjena obavezn
be i da tu provje
određeni tim stanc

Ispitivanje pro
1: ovog člana vrši
ovom uredbom.

Provjeravanje
ovog člana dužno
firme pri prodaji r

[illegible]

Preduzeće i dr
promet na domaće
inspekcije, na njeg
vanju proizvoda rac
člana.

Standardi i drugi
deni međunarodnih
jenju se u skladu
donesenih za njega

Na proizvode i osnovu ugovora o svojini i znanja i ispodnosu drugih prava izvođenja investicija, primjenjuju se tim ugovorom, pod hercegovačkim statusima donesenim na

Ako za odrede
doneseni standardi
proizvodnji proizvo
se do donošenja til
medunarodni i stra
brio ministar energ

Ministarstvo en-
siti tehničke prepo-
gijama i načinu nji-
nološkog znanja i u
u oblastima sa inter-

Odredbe ove u
pravn'a lica odnose
vršioce usluga i uč

pojedinih uslova i zahtjeva određenih bosanskohercegovačkim standardima čija primjena je obavezna, odnosno od normi kvaliteta, u slučajevima i pod uslovima određenim ovom uredbom.

Član 17.

Preduzeće i drugo pravno lice dužno je da pri obavljanju svoje djelatnosti, u toku procesa rada, obezbjeđuje ispunjavanje uslova i zahtjeva određenih standardima čija je primjena obavezna i propisima donesenim na osnovu ove uredbe u pogledu karakteristika kvaliteta i obavljanja kontrole kvaliteta proizvoda roba i usluga.

Član 18.

Preduzeće i drugo pravno lice dužno je da prije stavljanja proizvoda u promet na domaćem tržištu provjeri da li proizvod odgovara uslovima i zahtjevima određenim standardima čija je primjena obavezna i propisima donesenim na osnovu ove uredbe i da tu provjeru izvrši pod uslovima i na način koji su određeni tim standardima, odnosno propisima.

Ispitivanje proizvoda radi provjeravanja u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši proizvođač i druga pravna lica u skladu sa ovom uredbom.

Provjeravanje uvezenih proizvoda u skladu sa stavom 1. ovog člana dužnost je uvoznika, odnosno zastupnika strane firme pri prodaji robe sa konsignacionog skladišta.

Ako se ispitivanje proizvoda radi provjeravanja u smislu stava 1. ovog člana ne može izvršiti u Republici zbog nedostatka opreme za ispitivanje ili drugih uslova za pouzdanost rezultata ispitivanja, ispitivanje proizvoda može izvršiti strana organizacija koja obavlja odgovarajuću djelatnost u inostranstvu, o čemu izdaje izvještaj o ispitivanju, sa podacima o ispitanim karakteristikama, metodama ispitivanja i rezultatima ispitivanja.

Preduzeće i drugo pravno lice koji proizvod stavljaju u promet na domaćem tržištu dužni su da nadležnom organu inspekcije, na njegov zahtjev, stave na uvid izvještaj o ispitivanju proizvoda radi provjeravanja u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 19.

Standardi i drugi tehnički uslovi, zahtjevi i postupci određeni međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku primjenjuju se u skladu s odredbama tog ugovora, odnosno propisa donesenih za njegovo izvršavanje.

Na proizvode koji se proizvode i usluge koje se vrše na osnovu ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine i znanja (KNOW-HOW) između preduzeća, odnosno drugih pravnih lica i stranih lica ili ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova u Republici stranom izvođaču, primjenjuju se međunarodni i strani standardi određeni tim ugovorom, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa bosanskohercegovačkim standardima čija je primjena obavezna i propisima donesenim na osnovu ove uredbe.

Član 20.

Ako za određene proizvode, robu, odnosno usluge nisu doneseni standardi ili propisi predviđeni ovom uredbom, u proizvodnji proizvoda, izvođenju radova i vršenju usluga mogu se do donošenja tih standarda, odnosno propisa primjenjivati međunarodni i strani standardi čiju je primjenu rješenjem odobrio ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 21.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije može donositi tehničke preporuke koje sadrže podatke o novim tehnologijama i načinu njihove primjene, radi bržeg prenošenja tehnološkog znanja i usmjeravanja na korištenje novih tehnologija u oblastima sa intenzivnim tehnološkim razvojem.

Član 22.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na preduzeća i druga pravna lica odnose se i na druge proizvođače, izvođače radova, izvršioce usluga i učesnike u prometu robe i usluga.

II - STANDARDI

1. Bosanskohercegovački standardi

Član 23.

Bosanskohercegovački standardi su standardi koje donosi ministar energetike, rudarstva i industrije čiji su uslovi i način primjene određeni propisima donesenim na osnovu ove uredbe.

Propisom o bosanskohercegovačkom standardu može se odrediti da je primjena bosanskohercegovačkog standarda obavezna u cjelini ili djelimično.

Obavezna primjena bosanskohercegovačkog standarda može se, u skladu sa stavom 2. ovog člana, propisati radi tipizacije i unifikacije dijelova i sklopova tehnički složenih proizvoda, tehničke i konstrukcione sigurnosti, bezbjednosti pri upotrebi proizvoda, zaštite okoline, obezbjeđenja kvaliteta i zadovoljavanja potreba odbrane i bezbjednosti zemlje.

Bosanskohercegovački standard za koji nije propisano obavezno primjenjivanje obavezan je za proizvođača proizvoda i učesnike u prometu robe i obavljanju usluga, ako na način uobičajen u prometu deklariraju da je njihov proizvod proizveden, odnosno usluga izvršena po tom standardu.

Član 24.

Bosanskohercegovačkim standardima utvrđuju se naročito:

- 1) namjena, svojstva, karakteristike i kvalitet proizvoda, robe i usluga;
- 2) zahtjevi u pogledu tipizacije i unifikacije dijelova i sklopova tehnički složenih proizvoda;
- 3) tehničko-tehnološki i drugi sa njima povezani uslovi, zahtjevi i postupci za proizvodnju proizvoda, izvođenje radova i obavljanje usluga;
- 4) radni postupci, procesi i metode, uključujući metode i postupke obezbjeđenja, kontrole i očuvanja kvaliteta proizvoda, robe i usluga;
- 5) jednoobrazni termini, definicije, simboli, znakovi, oznake, kodovi, šifre, boje, veličine i jedinice, koji se koriste u proizvodnji proizvoda, izvođenju radova i vršenju usluga, odnosno u vezi s proizvodnjom proizvoda, izvođenjem radova i obavljanjem usluga, kao i u sistemima za primanje, obradu, prenošenje i saopštavanje informacija.

Bosanskohercegovačkim standardima mogu se utvrđivati i drugi tehnički elementi koji se odnose na rukovanje određenim proizvodima, prenos, prevoz i transport, skladištenje, čuvanje i upotrebu, ambalažu, pakovanje, nanošenje, odnosno postavljanje oznaka, znakova i obilježja, deklarisanje, obradu, doradu i preradu i opremanje proizvoda za prodaju.

Bosanskohercegovački standardi mogu sadržavati napomene i priloge informativnog karaktera, u kojima se daju bliža objašnjenja pojedinih odredbi standarda.

Ako propisima o bosanskohercegovačkim standardima nije drukčije određeno, oni se ne primjenjuju:

- 1) na proizvode za ličnu upotrebu pojedinca koji je naručio njihovu izradu;
- 2) na umjetnička djela, proizvode domaće radinosti, primijenjene umjetnosti i umjetničkih zanata, kao i na proizvode za ličnu upotrebu koji se stavljaju u promet kao unikati;

Član 25.

Prijedlog za donošenje bosanskohercegovačkog standarda mogu podnijeti zainteresovana preduzeća i druga pravna lica, druge organizacije i zajednice, privredne komore, društvene organizacije i organi uprave.

Predlagatelj je dužan da uz prijedlog za donošenje bosanskohercegovačkog standarda dostavi zavodu obrazloženje i podatke na osnovu kojih se može ocijeniti osnovanost prijedloga, a po prihvatanju prijedloga dužan je da dostavi prednacrt odgovarajućeg standarda.

Član 26.

Radi izrade nacrtu i prijedloga bosanskohercegovačkog standarda, u Zavodu se formiraju komisije za standarde, a radi

koordinacije stručnog rada tih komisija - koordinacione komisije za odgovarajuću oblast standardizacije, odnosno atestiranja.

Komisije iz stava 1. ovog člana stručna su radna tijela Zavoda čije članove imenuje ministar energetike, rudarstva i industrije iz reda stručnjaka koje predlažu stručne profesionalne organizacije, zainteresovana preduzeća i druga pravna lica, ustanove i organi, odnosno iz reda istaknutih stručnjaka iz odgovarajućih oblasti, odnosno grane proizvodnje i uslužnih djelatnosti.

Komisije za standarde utvrđuju nacrt bosanskohercegovačkih standarda, razmatraju mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s tim nacrtima i utvrđuju prijedloge bosanskohercegovačkih standarda.

Koordinacione komisije staraju se o stručnom uskladjivanju planiranja i rada komisije za standarde i uskladjivanju rada tih komisija sa radom radnih tijela stručnih međunarodnih organizacija za standardizaciju i daju mišljenje u vezi s uskladjivanjem bosanskohercegovačkih standarda s međunarodnim standardima.

Komisije iz stava 1. ovog člana mogu ministru energetike, rudarstva i industrije davati stručna mišljenja i prijedloge radi unapređivanja standardizacije, uključujući i prijedloge tehničkih preporuka predviđenih ovom uredbom.

Komisije iz stava 1. ovog člana sastoje se, od 7 do 15 članova, sa mandatom od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

Sjednice komisija iz stava 1. ovog člana su javne.

Član 27.

Nacrt bosanskohercegovačkog standarda razmatra se na način propisan Uputstvom iz člana 24. ove uredbe koji svim zainteresovanim subjektima omogućava da o njemu daju svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge.

Rok za razmatranje nacrta bosanskohercegovačkog standarda i za davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga je 30 dana od dana objave informacije o davanju nacrta bosanskohercegovačkog standarda na diskusiju.

Član 28.

Propisi o bosanskohercegovačkim standardima objavljuju se u "Službenom listu RBiH", a bosanskohercegovački standardi u posebnom glasilu Zavoda.

Izmjene, dopune i ispravke bosanskohercegovačkih standarda objavljuju se kao dodatak u glasilu Zavoda.

Cijenu glasila određuje ministar energetike, rudarstva i industrije u saglasnosti sa ministrom finansija.

Zabranjeno je preštampanje bosanskohercegovačkih standarda i propisa koji se objavljuju u posebnom glasilu Zavoda.

Član 29.

Uputstvima ministra energetike, rudarstva i industrije uređuju se: način rada radnih tijela Zavoda; način označavanja bosanskohercegovačkih standarda i njihove usaglašenosti sa međunarodnim standardima; način rada pri izradi nacrta i prijedloga bosanskohercegovačkih standarda i propisa predviđenih ovom uredbom; način rada pri provođenju sistema atestiranja, odnosno tehničkog nadzora; način rada pri programiranju, planiranju i automatskoj obradi podataka u oblasti standardizacije; način rada pri obavljanju drugih poslova i zadataka iz djelokruga Zavoda.

2. Interni i granski standardi

Član 30.

Preduzeća i druga pravna lica mogu donositi interne i granske standarde:

1) za proizvode, radove i usluge za koje nisu doneseni bosanskohercegovački standardi čija je primjena obavezna, odnosno za koju nisu doneseni propisi predviđeni ovom uredbom;

2) za elemente koji nisu utvrđeni bosanskohercegovačkim standardom čija je primjena obavezna.

Internim, odnosno granskim standardom mogu se utvrditi zahtjevi strožiji od zahtjeva koji su utvrđeni bosanskohercegovačkim standardom čija je primjena obavezna ili propisom donesenim na osnovu ove uredbe, da bi se postigao viši nivo kvaliteta proizvoda od propisanog.

Radi tipizacije, internim, odnosno granskim standardom može se utvrditi uži izbor dijelova i sklopova proizvoda utvrđenih bosanskohercegovačkim standardom čija je primjena obavezna, ili propisom donesenim na osnovu ove uredbe.

Proizvodi proizvedeni po internom, odnosno granskom standardu moraju biti označeni oznakom odgovarajućeg standarda i moraju ispunjavati uslove i zahtjeve koji su utvrđeni tim standardom.

Interni i granski standardi ne smiju se donositi i primjenjivati radi stvaranja prepreka u prometu robe i usluga.

Član 31.

Preduzeća i druga pravna lica organizovana radi obezbjeđivanja i ostvarivanja nesmetanog funkcionisanja određenih djelatnosti kao tehnološki jedinstvenih sistema od interesa za cijelu zemlju utvrđuju svoje programe standardizacije i donose i primjenjuju granske standarde, kojima:

1) definišu tipove objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada koje koriste u obavljanju svoje djelatnosti;

2) uređuju način organizovanja i obavljanja stalne i povremene kontrole, odnosno pregleda svojih kapaciteta i održavanja tih kapaciteta;

3) određuju jednoobrazne radne postupke u obavljanju svoje djelatnosti i utvrđuju obrasce kojima će se služiti u obavljanju tih djelatnosti;

4) određuju tehničke uslove, zahtjeve i postupke pri upotrebi i održavanju objekata, uređaja, postrojenja, opreme i drugih sredstava rada kojima se služe u obavljanju svoje djelatnosti, odnosno koji služe korištenju njihovih usluga, s gledišta svoje djelatnosti, specifičnih zahtjeva za obavljanje te djelatnosti i zahtjeva za zaštitu okoline.

Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. ovog člana koja radi ostvarivanja tehnološkog jedinstva, određuju tipove objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada mogu utvrditi podobnost određenih proizvoda za opremanje svojih kapaciteta i o tome - izdavati odgovarajuću potvrdu.

Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju saradnju sa međunarodnim stručnim organizacijama za standardizaciju u skladu s ovom uredbom, a sa drugim međunarodnim organizacijama - u skladu sa zakonom.

Član 32.

Radi nesmetanog funkcionisanja jedinstvenog sistema informisanja o standardizaciji u Republici i izvršavanju međunarodnih obaveza Republike u pogledu informisanja u oblasti standardizacije, preduzeća i druga pravna lica iz člana 31. ove uredbe dužna su da Zavodu uredno i pravovremeno dostavljaju podatke o svojim programima standardizacije i o njihovom izvršavanju.

III - PROPISI O TEHNIČKOJ I KONSTRUKCIONOJ SIGURNOSTI I O KVALITETU PROIZVODA, ROBE I USLUGA

1. Propisi o tehničkim normativima

Član 33.

Propisima o tehničkim normativima određuju se tehnički normativi, uključujući norme kvaliteta materijala, konstrukcije i izrade proizvoda i norme kvaliteta robe i usluga, kao i postupaka obezbjeđenja kvaliteta proizvoda, robe i usluga od kojih zavisi tehnička i konstrukciona sigurnost, i to:

1) za izradu tehničke dokumentacije;

2) za izgradnju objekata, proizvodnju proizvoda i izvođenje radova, odnosno obavljanje usluga;

3) za puštanje u rad, probni rad, redovni pogon, odnosno korištenje, održavanje, popravke, prepravke ili promjenu namjene, prekide i prestanak rada ili korištenja određenih objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada;

4) za rukovanje, prenos, prevoz, odnosno transport određenih proizvoda, skladištenje i čuvanje proizvoda, kao i za trajno odlaganje i skladištenje potencijalno opasnih materijala.

Propisima iz stava 1. ovog člana može se odrediti:

1) da se određeni objekti, postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada mogu izgrađivati, odnosno proizvoditi i koristiti samo na osnovu tehničke dokumentacije za koju je utvrđeno da zadovoljava propisane uslove (odobrena tehnička dokumentacija);

2) da određeni objekti, postrojenja, uređaji, oprema ili druga sredstva rada moraju biti u toku izgradnje, odnosno proizvodnje, prometa i korištenja snabdjeveni određenim ispravama;

3) da tipovi određenih objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada moraju biti prethodno ispitani i odobreni za upotrebu;

4) sadržaj i način vođenja, dopunjavanja i čuvanja tehničke dokumentacije za objekte, postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada koja su u upotrebi;

5) da određeni objekti, postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada pri predaji korisniku moraju biti snabdjeveni propisanom tehničkom dokumentacijom, uputstvima i garancijama i da za njih u tehnološkom vijeku njihovog korištenja moraju biti obezbijeđeni rezervni dijelovi, alat, pribor, stručno održavanje i popravke.

2. Propisi o kvalitetu proizvoda, robe i usluga

Član 34.

Propisima o kvalitetu proizvoda, robe i usluga određuju se norme kvaliteta, postupci i metode obezbjeđenja, ispitivanja i kontrole kvaliteta, kao i uslovi i zahtjevi za postizanje i očuvanje propisanog nivoa kvaliteta pojedinih proizvoda, robe i usluga.

Propisima iz stava 1. ovog člana može se odrediti i način deklarisanja, označavanja, odnosno obilježavanja proizvoda, robe i usluga, postupak sa proizvodima čiji je rok upotrebe istekao, kao i uslovi i zahtjevi u pogledu namjene, trajnosti, funkcionalnosti i bezbjednosti pri upotrebi proizvoda.

Propisima iz st. 1. i 2. ovog člana, kojima se uređuje kvalitet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja, bliže se uređuju i uslovi koje moraju ispunjavati laboratorije, ispitne stanice i druge stručne institucije koje izdaju certifikate o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, a naročito u pogledu opreme, kadrova, organizacije rada, dokumentacije i evidencije.

Propisi o kvalitetu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja ne primjenjuju se na sjeme i sadni materijal koji je namijenjen za potrebe naučnoistraživačkih eksperimenata, oplemenjivanje biljaka i banke biljnih gena.

Član 35.

Ako za određene proizvode, robe i usluge nisu doneseni standardi čija je primjena obavezna ili propisi o kvalitetu, propisom o obaveznoj proizvođačkoj specifikaciji mogu se odrediti:

1) proizvodi za koje je donošenje proizvođačke specifikacije obavezno;

2) elementi i podaci koje ta specifikacija mora sadržavati;

3) način vođenja evidencije o donesenim proizvođačkim specifikacijama u preduzeću i drugom pravnom licu.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana je sastavni dio proizvodne dokumentacije preduzeća i drugog pravnog lica, koje je dužno da tu specifikaciju donese prije početka proizvodnje proizvoda na koji se ta specifikacija odnosi, odno-

sno prije početka izvođenja radova ili obavljanja usluga prema takvoj specifikaciji.

Na zahtjev nadležnog organa inspekcije, preduzeće i drugo pravno lice dužno je da tom organu stavi na uvid proizvođačku specifikaciju iz stava 1. ovog člana.

IV - ODSTUPANJE OD BOSANSKOHERCEGOVAČKIH STANDARDA I NORMI KVALITETA

Član 36.

Preduzeće i drugo pravno lice može, u proizvodnji proizvoda za izvoz, kao i pri izvođenju radova i obavljanju usluga za stranog naručioca, odstupiti od bosanskohercegovačkih standarda čija je primjena obavezna i od propisanih normi kvaliteta, u skladu s ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem.

Preduzeće i drugo pravno lice može u proizvodnji proizvoda i prometu robe, osim u proizvodnji sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja, pri izvođenju radova i obavljanju usluga odstupiti od bosanskohercegovačkog standarda čija je primjena obavezna i propisanih normi kvaliteta proizvoda i usluga nakon prethodno pribavljenog odobrenja Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

Član 37.

Odobrenje za odstupanje od bosanskohercegovačkih standarda i normi kvaliteta u skladu sa članom 36. stav 2. ove uredbe daje se na obrazloženi zahtjev proizvođača, izvođača radova, odnosno vršioca usluga, za određenu količinu proizvoda, za određeni period proizvodnje ili za izvođenje određenih radova.

Ako su u pitanju proizvodi ili radovi na objektima, postrojenjima, uređajima, opremi ili drugim sredstvima rada od posebnog interesa za odbranu, Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije je dužno da u vezi sa zahtjevom iz stava 1. ovog člana pribavi mišljenje Ministarstva odbrane.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije neće izdati odobrenje za odstupanje od bosanskohercegovačkih standarda i normi kvaliteta ako se takvim odstupanjem ugrožava život i zdravlje ljudi i okoline ili interesi odbrane i bezbjednost zemlje.

Na proizvodima koji odstupaju od bosanskohercegovačkih standarda i normi kvaliteta mora biti označen broj i datum odobrenja na osnovu koga je odstupljeno od tih standarda i normi kvaliteta.

Član 38.

Od bosanskohercegovačkih standarda čija je primjena obavezna i od propisanih normi kvaliteta može se odstupiti u proizvodnji ili uvozu proizvoda, pri izvođenju radova i obavljanju usluga za potrebe oružanih snaga Republike, odnosno za potrebe organa i službi unutrašnjih poslova, pod uslovima i na način koji odredi ministar odbrane, odnosno ministar unutrašnjih poslova.

V - MJERE ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA I TEHNIČKE I KONSTRUKCIONE SIGURNOSTI PROIZVODA I USLUGA

1. Atestiranje

Član 39.

Pod atestiranjem proizvoda, u skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se:

1) postupak potvrđivanja saobraznosti proizvoda određenim standardima, propisima ili tehničkim specifikacijama, atestom o saobraznosti i znakom saobraznosti;

2) postupak potvrđivanja saobraznosti proizvoda zahtjevima koji proizlaze iz međunarodnih ugovora koji obavezuju Republiku ispravama i znacima predviđenim tim međunarodnim ugovorima.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, proizvođač može izdati deklaraciju o saobraznosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni sistemom atestiranja određenim bosanskohercegovačkim standardima, tehničkim specifikacijama i propisima donesenim na osnovu ove uredbe ako obezbijedi dokaz da provodi

inijere za obezbjeđenje kvaliteta koje se prema bosanskohercegovačkim standardima odnose na taj proizvod.

Član 40.

Atest o saobraznosti je isprava kojom se, na osnovu izvještaja o ispitivanju proizvoda potvrđuje da je proizvod, na propisani način ispitivan i da ispunjava zahtjev određene odgovarajućim standardima, propisima ili tehničkim specifikacijama, odnosno međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku.

Atest o saobraznosti izdaje Zavod ili organizacija koju on ovlasti.

Izvještaj o ispitivanju proizvoda sastavni je dio atesta o saobraznosti. Atest o saobraznosti i izvještaj o ispitivanju proizvoda izdaju se na obrascima koje izdaje Zavod.

Atestirani proizvodi označavaju se znacima saobraznosti (atestni znak, homologaciona oznaka, ekološki znak, znak bezbjednosti, energetska oznaka, znak o elektromagnetskoj kompatibilnosti i dr.), kojima se na proizvodu označava da je proizvod na propisani način ispitivan i da ispunjava zahtjeve određene odgovarajućim standardima, propisima ili tehničkim specifikacijama, odnosno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Republiku.

Izgled i upotrebu znaka saobraznosti uređuje ministar energetike, rudarstva i industrije.

Odobrenje za korištenje znaka saobraznosti izdaje Zavod ili organizacija koju ona ovlasti.

Član 41.

Proizvodi se atestiraju pod uslovima i na način propisanim ovom uredbom, bosanskohercegovačkim standardima ili tehničkim specifikacijama i uputstvima ministra energetike, rudarstva i industrije ili pravilima međunarodnih sistema atestiranja i standardima koji se primjenjuju u tim sistemima, ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku i aktima za njegovo provođenje ili propisima o obaveznom atestiranju određenih proizvoda, odnosno grupa proizvoda.

Član 42.

Obaveznom atestiranju podliježu proizvodi, odnosno grupe proizvoda za koje je atestiranje određeno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Republiku.

Obaveznom atestiranju podliježu i proizvodi, odnosno grupe proizvoda za koje je to određeno propisima donesenim na osnovu ove uredbe.

Obavezno atestiranje proizvoda može se propisati radi:

- 1) zaštite okoline;
- 2) zaštite života i zdravlja ljudi, odnosno bezbjednosti pri upotrebi proizvoda;
- 3) uklanjanja tehničkih prepreka u međunarodnom prometu robe i usluga;
- 4) zaštite potrošača;
- 5) odbrane, civilne zaštite i bezbjednosti zemlje.

Član 43.

Bosanskohercegovačkim standardima za sisteme atestiranja koji se odnose na određene proizvode (šeme atestiranja) utvrđuju se naročito:

- 1) proizvodi, odnosno grupe proizvoda koji se atestiraju i njihova svojstva i karakteristike za koje se u okviru odgovarajuće šeme atestiranja ispituje i potvrđuje saobraznost;
- 2) tipovi atestiranja koji se primjenjuju u sistemu;
- 3) metode ispitivanja;
- 4) uslovi koje treba da ispunjavaju organizacije koje obavljaju ispitivanje proizvoda u okviru šeme atestiranja, a naročito u pogledu kadrova i njihove stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti;
- 5) označavanje atestiranih proizvoda.

Član 44.

Propisom o obaveznom atestiranju određuju se proizvodi koji podliježu obaveznom atestiranju, bosanskohercegovački

standardi koji se primjenjuju pri atestiranju tih proizvoda, kao i specifični uslovi za obavezno atestiranje određenih proizvoda.

Član 45.

Domaći proizvodi atestiraju se na zahtjev proizvođača, a proizvodi iz uvoza - na zahtjev uvoznika, odnosno zastupnika strane firme ili stranog proizvođača.

Proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik strane firme dužan je da pribavi atest o saobraznosti za proizvode koji podliježu obaveznom atestiranju prema odredbama ove uredbe.

Član 46.

Na proizvodima za koje je izdat atest o saobraznosti ne smiju se obavljati nikakve izmjene materijala i konstrukcije ili druge izmjene koje mogu uticati na promjenu svojstva, karakteristika ili kvaliteta proizvoda.

Za proizvod na kome su nakon izdavanja atesta o saobraznosti izvršene izmjene u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može se koristiti taj atest o saobraznosti niti se proizvod može označavati znakom saobraznosti.

Član 47.

Niko ne može da atestira proizvode koje sam proizvodi ili uvozi.

Član 48.

Atestiranje proizvoda, u skladu s ovom uredbom, obavlja Zavod ili organizacija koju on ovlasti.

Zavod može za atestiranje proizvoda ovlastiti organizaciju:

- 1) koja ima svojstvo pravnog lica;
- 2) koja ispunjava propisane uslove u pogledu kadrova i njihove stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti prema bosanskohercegovačkim standardima.

Rješenje kojim se određena organizacija ovlašćuje u skladu sa stavom 2. ovog člana donosi direktor Zavoda.

Na osnovu rješenja iz stava 3. ovog člana, organizacija stiče naziv "ovlašćena organizacija za atestiranje proizvoda".

Zavod može za ispitivanje određenih proizvoda ili za određene vrste ispitivanja proizvoda za koje sam izdaje atest o saobraznosti i za obavljanje tehničkih i administrativnih poslova u vezi s tim ispitivanjima ovlastiti laboratorije, ispitne stanice i druge stručne institucije koje nemaju svojstvo pravnog lica ako ispunjavaju ostale uslove iz člana 56. ove uredbe.

Ako atestiranje proizvoda obavlja Zavod, ispitivanja u okviru postupka atestiranja mogu se obavljati kod proizvođača, pri čemu nadzor nad tim ispitivanjima obavlja ovlašćeni stručni radnik ili stručna komisija Zavoda.

Član 49.

Zavod obavlja nadzor nad ovlašćenim organizacijama iz člana 48. ove uredbe u pogledu trajnog ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje poslova za koje su te organizacije ovlašćene i daje im uputstva za obavljanje tih poslova.

Ovlašćena organizacija za atestiranje proizvoda dužna je da obezbijedi tačnost podataka o atestiranim, odnosno ispitanim proizvodima.

Član 50.

Ovlašćena organizacija iz člana 48. ove uredbe dužna je da Zavodu omogući nesmetano obavljanje nadzora iz člana 49. ove uredbe.

Ako Zavod u obavljanju nadzora iz člana 49. ove uredbe utvrdi da ovlašćena organizacija ne ispunjava neke od propisanih uslova za obavljanje poslova za koje je ovlašćena, rješenjem će utvrditi nedostatke i odrediti rok u kome se ti nedostaci moraju otkloniti, odnosno propisani uslovi ispuniti.

Ako ovlašćena organizacija u određenom roku ne postupi po rješenju iz stava 2. ovog člana ili ako Zavod u obavljanju nadzora iz člana 49. ove uredbe utvrdi da ovlašćena organizacija ne obavlja poslove za koje je ovlašćena u skladu s odredbama ove uredbe i propisa donesenih na osnovu ove uredbe ili uputstvima Zavoda, rješenjem će oduzeti toj organizaciji dato ovlaštenje.

Član 51.

Proizvodač, odnosno organizacija koja stavlja u promet atestirane proizvode dužna je da Zavodu odnosno ovlaštenoj organizaciji omogući nesmetani nadzor i kontrolu saobraznosti proizvoda koji podliježu atestiranju.

Ako se nadzorom i kontrolom saobraznosti utvrdi da proizvod nije saobrazan atestiranom tipu, odnosno uzorku, Zavod odnosno ovlaštena organizacija, rješenjem o povlačenju atesta, utvrđuje u čemu i u kojoj mjeri proizvod nije saobrazan testiranom tipu, odnosno uzorku i rok u kome se ti nedostaci moraju otkloniti.

Ako proizvodač, odnosno organizacija koja stavlja u promet atestirane proizvode iz stava 1. ovog člana ne postupi po rješenju iz stava 2. ovog člana, Zavod odnosno ovlaštena organizacija rješenjem će poništiti atest o saobraznosti tog proizvoda.

Član 52.

Spisak ovlaštenih organizacija za obavezno atestiranje proizvoda i organizacija kojima je oduzeto ovlaštenje objavljuje se u "Službenom listu RBiH".

Izvod iz rješenja, odnosno potvrda, sa njihovim bitnim elementima iz člana 48. stav 3, člana 50. stav 3, člana 51. st. 2. i 3, člana 54. st. 4. i 8, člana 55. st. 1. i 5, člana 56. st. 3. i 6. i člana 57. st. 4. i 7. ove uredbe objavljuju se u glasilima Zavoda.

Član 53.

Zabranjeno je korištenje atesta o saobraznosti i označavanje proizvoda znacima saobraznosti suprotno odredbama ove uredbe i propisima donesenim na osnovu ove uredbe.

Član 54.

Pod ocjenjivanjem i priznavanjem sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučilaca, u skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se postupak utvrđivanja saobraznosti sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučilaca sa bosanskohercegovačkim standardima za obezbjeđenje kvaliteta.

Ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučilaca na zahtjev proizvodača, odnosno isporučilaca, vrši Zavod ili organizacija koju on ovlasti.

Zavod može za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučioca ovlastiti organizaciju:

- 1) koja ima svojstvo pravnog lica;
- 2) koja ispunjava uslove utvrđene bosanskohercegovačkim standardima.

Rješenje kojim se određena organizacija ovlašćuje u skladu sa stavom 3. ovog člana donosi direktor Zavoda.

Na osnovu rješenja iz stava 4. ovog člana, organizacija stiče naziv "ovlaštena organizacija za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta".

Zavod vrši nadzor nad ovlaštenim organizacijama za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučioca u pogledu trajnog ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje poslova za koje su te organizacije ovlaštene, daje im uputstva za obavljanje tih poslova i vodi evidenciju tih organizacija.

Na nadzor nad ovlaštenim organizacijama za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta, preduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i oduzimanje ovlaštenja iz stava 4. ovog člana shodno se primjenjuju odredbe člana 50. ove uredbe.

Ako je ovlaštenoj organizaciji za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučioca rješenjem oduzeto ovlaštenje za obavljanje tih poslova, tim rješenjem će se narediti i brisanje te organizacije iz evidencije o ovlaštenim organizacijama za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučioca.

Ovlaštena organizacija za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta dužna je da obezbijedi tajnost podataka o ocjenjenim i priznatim sistemima kvaliteta proizvodača, odnosno isporučioca.

Član 55.

Proizvodaču, odnosno isporučiocu za koga utvrdi da ispunjava propisane zahtjeve za sistem kvaliteta, Zavod izdaje potvrdu o priznavanju sistema kvaliteta.

Na osnovu potvrde iz stava 1. ovog člana proizvodač, odnosno isporučilac stiče pravo na naziv "priznati proizvodač", odnosno "priznati isporučilac".

Zavod ili organizacija koju on ovlasti obavlja nadzor nad priznatim proizvodačima, odnosno priznatim isporučiocima u pogledu trajnog ispunjavanja zahtjeva za sistem kvaliteta i vodi evidenciju o priznatim proizvodačima, odnosno priznatim isporučiocima.

Ako Zavod ili organizacija koju on ovlasti, u obavljanju nadzora iz stava 3. ovog člana, utvrdi da priznati proizvodač, odnosno priznati isporučilac ne ispunjava propisane zahtjeve, direktor Zavoda donijeće rješenje kojim će utvrditi nedostatke u sistemu kvaliteta tog priznatog proizvodača, odnosno priznatog isporučioca i odrediti rok u kome se ti nedostaci moraju otkloniti.

Ako priznati proizvodač, odnosno priznati isporučilac u roku određenom rješenjem iz stava 4. ovog člana, ne otkloni nedostatke utvrđene tim rješenjem, direktor Zavoda donijeće rješenje kojim će poništiti potvrdu iz stava 1. ovog člana i narediti brisanje tog priznatog proizvodača, odnosno priznatog isporučioca iz evidencije o priznatim proizvodačima, odnosno priznatim isporučiocima.

Član 56.

Pod ocjenjivanjem sposobnosti laboratorija, ispitnih stanica i drugih stručnih institucija (u nastavku teksta: laboratorija), u skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se postupak utvrđivanja sposobnosti laboratorija da ispitivanje proizvoda vrše pod uslovima i na način utvrđenim bosanskohercegovačkim standardima kojima se utvrđuju kriterijumi za rad laboratorija i bosanskohercegovačkim standardima za metode ispitivanja proizvoda, odnosno pravilima međunarodnih sistema i standardima koji se primjenjuju u tim sistemima.

Sposobnost laboratorije, u skladu sa stavom 1. ovog člana, ocjenjuje Zavod.

Zavod izdaje potvrdu o sposobnosti za pouzdano ispitivanje proizvoda laboratoriji za koju utvrdi da ispunjava propisane uslove.

Na osnovu potvrde iz stava 3. ovog člana laboratorija stiče pravo na naziv "akreditovana laboratorija".

Zavod obavlja nadzor nad akreditovanim laboratorijama u pogledu trajnog ispunjavanja uslova za obavljanje ispitivanja u skladu sa bosanskohercegovačkim standardima i pravilima međunarodnih sistema i standardima koji se primjenjuju u tim sistemima i vodi evidenciju akreditovanih laboratorija.

Na nadzor nad akreditovanim laboratorijama, preduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih pri obavljanju nadzora, poništavanje potvrde iz stava 3. ovog člana i brisanje iz evidencije akreditovanih laboratorija shodno se primjenjuju odredbe člana 55. st. 4. i 5. ove uredbe.

Akreditovana laboratorija dužna je da obezbijedi tajnost podataka o ispitanim proizvodima.

Član 57.

Pod osposobljavanjem kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučilaca, u skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se postupak osposobljavanja kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučilaca pod uslovima i na način utvrđenim bosanskohercegovačkim standardima za obezbjeđenje kvaliteta.

Oposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta proizvodača, odnosno isporučilaca obavlja Zavod ili organizacija koju on ovlasti.

Zavod može za osposobljavanje kadrova ovlastiti organizaciju:

- 1) koja ima svojstvo pravnog lica;

2) koja ispunjava uslove utvrdene bosanskohercegovačkim standardima.

Rješenje kojim se određena organizacija ovlašćuje u skladu sa stavom 3. ovog člana donosi direktor Zavoda.

Na osnovu rješenja iz stava 4. ovog člana, organizacija stiče naziv "ovlaštena organizacija za osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta".

Zavod obavlja nadzor nad ovlaštenim organizacijama za osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta proizvođača, odnosno isporučilaca u pogledu trajnog ispunjavanja uslova za osposobljavanje kadrova u skladu sa bosanskohercegovačkim standardima, daje im uputstva za obavljanje tih poslova i vodi evidenciju tih organizacija.

Na nadzor nad ovlaštenim organizacijama za osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta proizvođača, odnosno isporučilaca, preduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka, oduzimanje ovlaštenja iz stava 4. ovog člana i brisanje iz evidencije tih organizacija shodno se primjenjuju odredbe člana 54. ove uredbe.

Ovlaštena organizacija za osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta dužna je da obezbijedi tajnost podataka dobijenih u toku postupka osposobljavanja kadrova.

Član 58.

Rješenje o ovlaštenju organizacija iz čl. 48, 54. i 57. odnosno potvrde iz čl. 55. i 56. važe najduže tri godine od dana izdavanja.

Član 59.

Troškove postupka iz čl. 45, 48, 49, 50, 54, 55, 56. i 57. ove uredbe snose podnosioci zahtjeva.

Pod troškovima iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se republičke administrativne takse, troškovi ispitivanja proizvođača i obavljanja radnji u postupku, kao i troškovi za potreban broj uzoraka.

Pod radnjama u postupku, u skladu sa stavom 2. ovog člana, podrazumijeva se:

1) obrada zahtjeva za atestiranje proizvoda (član 45) zahtjeva za dobijanje ovlaštenja (čl. 48, 54. i 57), odnosno potvrda (čl. 55. i 56);

2) provjera podataka navedenih u zahtjevima iz tačke 1. ovog člana kod podnosioca zahtjeva;

3) nadzor nad radom ovlaštenih organizacija (čl. 50, 54. i 57), priznatih proizvođača (član 55), odnosno akreditovanih laboratorija (član 56).

Troškovi ispitivanja proizvoda i obavljanja radnji u postupku nadoknađuju se prema tarifi koju utvrđuje ministar energetike, rudarstva i industrije, uz saglasnost ministra finansija.

2. Priznavanje isprava o saobraznosti i kvalitetu proizvoda izdatih u inostranstvu

Član 60.

Atest o saobraznosti, izvještaj o ispitivanju proizvoda, saopštenje o homologaciji i druge odgovarajuće isprave o saobraznosti i kvalitetu proizvoda izdate u inostranstvu priznaju se u Republici u sljedećim slučajevima i pod sljedećim uslovima:

1) ako je međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku predviđena obaveza zemalja ugovornica, pod uslovima iz tog ugovora;

2) ako su te isprave izdate u okviru međunarodnih sistema atestiranja, priznavanja rezultata ispitivanja ili drugih međunarodnih sistema obezbjeđenja kvaliteta u skladu sa pravilima tih međunarodnih sistema, pod uslovima da je Zavod članica tih sistema;

3) ako se uzajamno priznavanje atesta o saobraznosti ili dokumenata o ispitivanju proizvoda provodi na osnovu međunarodnih ugovora koje zaključuje Republika sa drugim državama.

Priznavanje isprava iz stava 1. ovog člana obavlja Zavod.

Priznavanje isprava iz stava 1. ovog člana ne isključuje kontrolu saobraznosti i ispitivanje proizvoda u Republici.

3. Tehnički nadzor

Član 61.

Tehnički nadzor nad postrojenjima, uređajima, opremom i drugim sredstvima za rad u objektima i prostorima potencijalno ugroženim eksplozivnim i zapaljivim smjesama gasova, pare i prašine ili štetnim zračenjima i drugim sličnim opasnostima, kao i ugrađenim instalacijama za ta postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada (u daljem tekstu: specifična oprema) obuhvata:

1) odobravanje tehničke dokumentacije na osnovu koje se proizvodi specifična oprema i materijal, dijelovi i sklopovi za njenu izradu, odnosno na osnovu koje se izvode ugrađene instalacije;

2) odobravanje izrade specifične opreme na osnovu ispitivanja tipa;

3) nadzor nad proizvodnjom specifične opreme i materijala, dijelova i sklopova za njenu izradu;

4) nadzor nad ispitivanjem specifične opreme i materijala, dijelova i sklopova za tu opremu;

5) nadzor nad izvođenjem radova na postavljanju instalacija i ugradnjom, odnosno montažom specifične opreme na mjestu korištenja;

6) pregled postojeće specifične opreme u upotrebi kod korisnika;

7) nadzor nad održavanjem specifične opreme u upotrebi;

8) nadzor nad izvođenjem popravki, prepravki i obnavljanjem specifične opreme.

Član 62.

Specifična oprema u upotrebi kod korisnika podliježe osnovnom, redovnom, kontrolnom i vanrednom pregledu.

Osnovni pregled se obavlja ako tip specifične opreme nije bio atestiran, odnosno ispitan i odobren za upotrebu; ako nije vršen tehnički nadzor; ako se mijenja namjena ili se proširuju kapaciteti ugroženih objekata ili prostora, ili ako se vrše veće popravke i prilagođavanja specifične opreme kojima se mijenjaju konstrukcione osobine, svojstva i karakteristike te opreme.

Redovnim pregledom se utvrđuje da li stanje specifične opreme odgovara uslovima i zahtjevima određenim propisima donesenim na osnovu ove uredbe sa gledišta tehničke i konstrukcione sigurnosti i obezbjeđenja kvaliteta.

Kontrolnim pregledom se provjerava pravilno održavanje specifične opreme u ispravnom stanju za bezbjedan rad u redovnim i vanrednim uslovima njenog korištenja.

Vanredni pregled se obavlja: nakon pretrpljene havarije; na zahtjev nadležnog organa inspekcije; poslije većih popravki i prepravki za koje se ne zahtijeva osnovni pregled i na zahtjev korisnika specifične opreme.

Član 63.

Tehnički nadzor obavlja Zavod ili stručna institucija koju on ovlasti.

Na ovlašćivanje, prava i obaveze, rad i nadzor nad radom ovlaštene stručne institucije shodno se primjenjuju odredbe čl. 48. do 50. i člana 52. ove uredbe.

Troškove rada stručnjaka koji obavljaju tehnički nadzor snosi proizvođač, uvoznik, investitor, odnosno korisnik opreme.

Član 64.

U obavljanju tehničkog nadzora Zavod, odnosno ovlaštena stručna institucija, ima pravo i dužnosti:

1) da zahtijeva izmjene u tehničkoj dokumentaciji radi usaglašavanja te dokumentacije sa propisima donesenim na osnovu ove uredbe sa gledišta tehničke i konstrukcione sigurnosti i obezbjeđenja kvaliteta;

2) da zahtijeva dopunu nepotpune tehničke dokumentacije;

3) da obavlja nadzor iz člana 61. ove uredbe i preglede iz člana 62. ove uredbe;

4) da proizvođača, izvođača radova, vršioca usluga i korisnike specifične opreme upozorava na nedostatke koje zapazi pri obavljanju tehničkog nadzora i izdaje stručna uputstva za otklanjanje tih nedostataka, polazeći od zahtjeva tehničke i konstrukcione sigurnosti i obezbjeđenja kvaliteta;

5) da prema konkretnim uslovima korištenja specifične opreme u određenom objektu, odnosno prostoru izdaje stručna uputstva za režim upotrebe, način održavanja i obavljanja tehničke kontrole te opreme;

6) da saraduje s nadležnim organima tehničkih i drugih inspekcija u vezi sa obavljanjem tehničkog nadzora.

Član 65.

Proizvođač specifične opreme, izvođač radova, vršilac usluga, organizacija koja obavlja ispitivanje, uvoznik ili investitor dužni su da podnesu prijavu o proizvodnji specifične opreme, izvođenju radova, odnosno pružanju usluga u vezi sa specifičnom opremom, ispitivanju specifične opreme, odnosno o uvozu specifične opreme za koju je propisom donesenim na osnovu ove uredbe propisan tehnički nadzor.

Podnosilac prijave iz stava 1. ovog člana, a korisnik specifične opreme ako se tehnički nadzor obavlja po zahtjevu nadležnog organa inspekcije, dužan je da ovlaštenom radniku Zavoda odnosno ovlaštene stručne institucije omogućiti nesmetano obavljanje tehničkog nadzora.

Član 66.

Propisima o tehničkom nadzoru određuje se naročito: specifična oprema nad kojom se obavlja tehnički nadzor; postupak i način obavljanja tehničkog nadzora, odnosno pojedinih poslova tehničkog nadzora; obim tehničkog nadzora, zavisno od vrste specifične opreme i uslova pod kojima se ona koristi; rokovi u kojima se obavljaju pojedini poslovi tehničkog nadzora; sačinjavanje i dostavljanje zapisnika o izvršenom tehničkom nadzoru i podaci koje zapisnik mora sadržavati.

Propisima iz stava 1. ovog člana može se odrediti i način vođenja evidencije i obavljanje stručnih i tehničkih poslova u vezi s obavljanjem tehničkog nadzora.

4. Uporedna ispitivanja

Član 67.

Uporedna ispitivanja proizvoda i usluga iste vrste i namjene, radi ocjenjivanja kvaliteta i saopštavanja javnosti rezultata ispitivanja ili radi javnog nagrađivanja proizvođača, odnosno proizvoda koji je na osnovu takvog ispitivanja ocijenjen kao najkvalitetniji, obavljaju se na inicijativu preduzeća i drugih pravnih lica, udruženja građana, organizacija potrošača ili drugih organizacija i zajednica, pod uslovima i na način koji su bosanskohercegovačkim standardima ili propisima donesenim na osnovu ove uredbe određeni za ispitivanje odgovarajućih proizvoda.

Uporedna ispitivanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i industrijskih proizvoda opšte upotrebe obavljaju se pod uslovima i na način koji su za ispitivanje tih proizvoda određeni bosanskohercegovačkim standardima, propisima donesenim na osnovu ove uredbe i propisima o zdravstvenoj ispravnosti tih proizvoda.

5. Tehničko uputstvo, uputstvo za upotrebu, servis i rezervni dijelovi

Član 68.

Tehnički složeni proizvodi moraju biti snabdjeveni tehničkim uputstvom, a proizvodi čija određena svojstva mogu pri upotrebi izazvati opasnost za korisnika, druga lica ili okolinu moraju biti snabdjeveni uputstvom za upotrebu.

Uputstvom iz stava 1. ovog člana moraju biti snabdjeveni i drugi proizvodi za koje je to određeno propisom donesenim na osnovu ove uredbe.

Zavisno od vrste i namjene proizvoda, tehničko uputstvo, odnosno uputstvo za upotrebu sadrži: tehničke i druge podatke značajne za ispravno montiranje, priključivanje, puštanje u rad,

upotrebu i održavanje proizvoda; uputstva za otklanjanje smetnji i kvarova; crteže i šeme; upozorenja na opasnosti pri upotrebi proizvoda i način otklanjanja tih opasnosti; upozorenja na opasna svojstva proizvoda (zapaljivost, eksplozivnost, korozivnost, otrovni sastojci i dr.) i uputstva za bezbjednu upotrebu i čuvanje proizvoda; uputstva za održavanje proizvoda i podatke značajne za nabavku rezervnih dijelova.

Tehničko uputstvo, odnosno uputstvo za upotrebu mora biti sastavljeno tako da je lako razumljivo korisniku.

Propisom donesenim na osnovu ove uredbe može se, za određene proizvode, odrediti bliži sadržaj tehničkog uputstva, odnosno uputstva za upotrebu.

Član 69.

Za tehnički složene proizvode, proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik strane firme, pri prodaji robe sa konsignacionog skladišta, dužan je da utvrdi i u tehničkom uputstvu ili deklaraciji navede rok obezbijedenog servisiranja i snabdijevanja tržišta rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima bez kojih se taj proizvod ne može koristiti prema svojoj namjeni.

Ako propisom donesenim na osnovu ove uredbe nije drukčije određeno, rok iz stava 1. ovog člana ne može da bude kraći od tri godine za aparate za domaćinstvo, odnosno pet godina za druge tehnički složene proizvode.

Ako proizvođač, uvoznik ili zastupnik strane firme nema vlastiti servis u Republici dužan je da tehnički složene proizvode snabdije i spiskom preduzeća i drugih pravnih lica koja je ovlastio za vršenje tih usluga u Republici (u daljem tekstu: ovlašteni serviseri).

Proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik strane firme dužan je da svoje servise, odnosno ovlaštene servisere i tržišta redovno snabdijeva potrebnom vrstom i količinom rezervnih dijelova, pribora i drugih proizvoda bez kojih se tehnički složeni proizvod ne može koristiti prema svojoj namjeni.

Propisom donesenim na osnovu ove uredbe mogu se za određene proizvode odrediti rokovi obezbijedenog servisiranja i snabdijevanja rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima bez kojih se oni ne mogu koristiti prema svojoj namjeni, rokovi u kojima se servis, odnosno ovlašteni serviser mora odazvati zahtjevu korisnika proizvoda za usluge održavanja, odnosno popravke proizvoda i rokovi u kojima se te usluge moraju izvršiti.

6. Garantni list

Član 70.

Proizvodi određeni propisom donesenim na osnovu ove uredbe moraju biti snabdjeveni garantnim listom, koji mora da sadržava sljedeće elemente i podatke:

- 1) firmu, odnosno naziv i sjedište davaoca garancije;
- 2) podatke o proizvodu kojima se identifikuje proizvod;
- 3) izjavu o garanciji i uslovima garancije;
- 4) trajanje garantnog roka;

5) firmu, odnosno naziv i sjedište preduzeća i drugog pravnog lica koja su proizvod prodala na malo, datum prodaje, pečat i potpis ovlaštenog radnika, a ako su u pitanju postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada - firmu, odnosno naziv i sjedište isporučioaca, datum puštanja u pogon ili predaje proizvoda korisniku na upotrebu i potpis ovlaštenog radnika.

Propisom iz stava 1. ovog člana određuju se proizvodi za koje proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik strane firme mora izdati garanciju za kvalitet, odnosno za ispravno funkcionisanje proizvoda, obezbijediti servis za održavanje i popravke i snabdijevanje rezervnim dijelovima u garantnom roku, najmanje trajanje garantnog roka i rok u kome je davalac garancije dužan da postupi po zahtjevu korisnika garancije i otkloni kvarove i nedostatke proizvoda, ili da neispravan proizvod zamijeni istim takvim novim i ispravnim proizvodom.

Troškovi materijala, rezervnih dijelova, rada, prenoza i prevoza proizvoda koji nastaju pri otklanjanju kvarova, odno-

sno zamjeni proizvoda novim proizvodom po osnovu garancije padaju na teret davaoca garancije.

Član 71.

Propisima o bosanskohercegovačkim standardima, tehničkim normativima, odnosno normama kvaliteta ili drugim propisima donesenim na osnovu ove uredbe određuju se proizvodi koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni određenim ispravama, koje nisu navedene u članu 70. ove uredbe, odnosno usluge za koje se mora pribaviti isprava kojom se potvrđuje da ispunjavaju propisane uslove.

7. Certifikat o kvalitetu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja

Član 72.

Sjeme i sadni materijal poljoprivrednog i šumskog bilja koji se izvoze moraju biti snabdjeveni certifikatom o kvalitetu koji izdaje preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje odredi ministar poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede.

Sjeme i sadni materijal poljoprivrednog i šumskog bilja koji se uvoze moraju biti snabdjeveni certifikatom o kvalitetu koji izdaje nadležni organ zemlje izvoznice.

8. Deklarisanje, označavanje, obilježavanje i pakovanje proizvoda

Pod deklarisanjem proizvoda, u skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se navođenje podataka kojima se identifikuju proizvodi, njihova usaglašenost sa standardima i propisima, karakteristike i proizvođač, odnosno preduzeće i drugo pravno lice koje proizvod stavlja u promet na tržištu, i to: na ambalaži, na originalnom pakovanju, na proizvodu, na naljepnici i na privjesnici, na proizvodu ili uz proizvod.

Pod označavanjem, odnosno obilježavanjem proizvoda, u skladu s ovom uredbom, podrazumijevaju se nanošenje na proizvode, ambalažu, pakovanje, naljepnice, privjesnice ili nanošenje na drugi odgovarajući način znakova saobraznosti ili drugih znakova i oznaka određenih ovom uredbom ili propisima donesenim na osnovu ove uredbe, oznaka određenih tehničkih karakteristika i drugih karakteristika proizvoda, obilježja i simbola za opasnost, upozorenja, oznaka i simbola za način rukovanja pošiljkama pri transportu, prenosu ili prevozu i rukovanja proizvodima pri skladištenju i čuvanju, kao i snabdjevanje proizvoda tablicama sa saopštenjima o karakteristikama, opasnostima, upozorenjima na opasnost i postupku u slučaju nezgode.

Član 74.

Propisom o deklarisanju, označavanju, odnosno obilježavanju proizvoda ili drugim propisom donesenim na osnovu ove uredbe mogu se, za određene proizvode, odrediti način deklarisanja i elementi deklaracije, odnosno način označavanja ili obilježavanja, kao i tehnički uslovi i zahtjevi u pogledu nanošenja tih oznaka ili obilježja na proizvode, ambalažu, pakovanje i dr. i način njihovog nanošenja.

Član 75.

Propisom o pakovanju proizvoda ili drugim propisom donesenim na osnovu ove uredbe određuju se proizvodi koji moraju biti na određen način upakovani, uslovi i zahtjevi u pogledu načina pakovanja, količina proizvoda u pojedinačnom ili zbirnom pakovanju, materijala za pakovanje i njihovih karakteristika, oblika i mjera, kao i uslovi i zahtjevi za tipizaciju sredstava za pakovanje, ambalažu i za originalna pakovanja.

Proizvodi u originalnom pakovanju, u skladu s ovom uredbom, jesu proizvodi koji su prije stavljanja u promet na tržištu upakovani na način koji osigurava da se sadržaj pakovanja ne može izmijeniti, utrošiti, odnosno upotrijebiti bez otvaranja ili oštećivanja pakovanja, a u cilju da se tako upakovan proizvod ponudi neposrednom potrošaču, odnosno korisniku.

VI - STANDARDIZACIJA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE, ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE I ZA POTREBE ORGANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Član 76.

Za specifične potrebe oružanih snaga Republike posebnim propisima uređuju se:

1) djelatnost standardizacije i postupak pri donošenju i objavljivanju standarda odbrane i drugih akata standardizacije u oružanim snagama za sredstva naoružanja i vojne opreme, kao i za materijal, objekte, postrojenja, opremu, aparate i druga sredstva isključivo za potrebe oružanih snaga;

2) atestiranje proizvoda koji služe isključivo za potrebe oružanih snaga;

3) obavljanje tehničkog nadzora u pogledu specifične opreme u ugroženim objektima i prostorima za proizvodnju sredstava naoružanja i vojne opreme i drugim objektima i prostorima isključivo za potrebe oružanih snaga.

Standardi odbrane obavezno se primjenjuju.

Član 77.

Za specifične potrebe civilne zaštite i sistema osmatranja i obavještavanja posebnim propisima uređuju se:

1) standardi, tehnički normativi i norme kvaliteta za materijal, objekte, postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva civilne zaštite i sredstva osmatranja i obavještavanja;

2) atestiranje proizvoda za potrebe civilne zaštite i sredstva osmatranja i obavještavanja.

Član 78.

Za specifične potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, posebnim propisima uređuju se standardi, tehnički normativi, norme kvaliteta i atestiranje materijala, objekata, postrojenja, uređaja, opreme, aparata i drugih sredstava isključivo za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

VII - MEDUNARODNA SARADNJA I INFORMISANJE U OBLASTI STANDARDIZACIJE

Član 79.

Zavod saraduje sa međunarodnim organizacijama u oblasti standardizacije i u svom djelokrugu vrši poslove koji se odnose na pripremanje, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora.

Zavod saraduje s međunarodnim stručnim organizacijama za standardizaciju i učestvuje u radu organa i radnih tijela tih organizacija čija je članica, uključuje se u međunarodne sisteme atestiranja, priznavanje rezultata ispitivanja i obezbjeđenja kvaliteta i provodi ih u skladu s odredbama ove uredbe, pri čemu saraduje sa zainteresovanim preduzećima i drugim pravnim licima, privrednim komorama, stručnim organizacijama i organima uprave.

Član 80.

Zavod obezbjeđuje informisanje u oblasti standardizacije:

1) učesćem u međunarodnom sistemu informisanja o standardizaciji (ISONET);

2) informativnim glasilima i kataloškim i drugim publikacijama koje izdaje;

3) izdavanjem tehničkih preporuka;

4) prikupljanjem, obradom i davanjem informacija na zahtjev korisnika informacija;

5) dostavljanjem radnih i drugih materijala u okviru postupka programiranja standardizacije, planiranja, izrade i donošenja bosanskohercegovačkih standarda i propisa predviđenih ovom uredbom međunarodnih standarda i pravila i standarda međunarodnih sistema atestiranja, priznavanja rezultata ispitivanja i obezbjeđenja kvaliteta, obrazaca, kao i radnih i drugih materijala u okviru drugih oblika međunarodne stručne saradnje u oblasti standardizacije.

Korisnici informacija i informativnih materijala iz stava 1. ovog člana, osim korisnika kojima Zavod takve informacije i materijale dostavlja po službenoj dužnosti i kao radni materijal za izradu, izmjene, dopune i pripremu novih standarda i propisa, kao i tehničkih preporuka, plaćaju za te informacije i materijale određenom naknadu.

Visinu naknade iz stava 2. ovog člana propisuje ministar energetike, rudarstva i industrije uz saglasnost sa ministrom finansija.

VIII - INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNE MJERE

Član 81.

Nadzor nad primjenjivanjem odredaba ove uredbe, standarda i propisa donesenih na osnovu ove uredbe osim standarda i propisa iz čl. 76. i 78. ove uredbe, obavlja nadležni organi inspekcije u Republici u skladu sa zakonom.

Inspeksijski nadzor nad primjenjivanjem standarda i propisa donesenih na osnovu ovog zakona kojima se uređuju proizvodnja, radovi i usluge za potrebe Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno odbrane, vrši Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane vrši nadzor i nad primjenjivanjem propisa iz člana 76. ove uredbe i tehnički nadzor iz člana 76. stav 1. tačke 3. ove uredbe.

Inspeksijski nadzor nad primjenjivanjem propisa iz člana 78. ove uredbe obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Član 82.

Ako pri obavljanju nadzora nadležni organ inspekcije utvrdi da nisu primijenjeni propisi doneseni na osnovu ove uredbe, narediće rješenjem preduzeću i drugom pravnom licu koje nije primijenilo te propise da u određenom roku obavljanje svojih djelatnosti saobrazi propisanim uslovima i zahtjevima.

Ako pri obavljanju inspeksijskog nadzora nadležni organ utvrdi da proizvodi, roba ili usluge ne odgovaraju propisima donesenim na osnovu ove uredbe i da usljed toga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi i okolinu ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete, donijet će rješenje kojim će zabraniti proizvodnju takvih proizvoda, odnosno dalje izvođenje radova ili obavljanje usluga.

Član 83.

Ako pri obavljanju inspeksijskog nadzora nadležni organ utvrdi da proizvodi koji su stavljeni u promet ne odgovaraju propisima donesenim na osnovu ove uredbe, odnosno internim standardima, granskim standardima ili proizvođačkoj specifikaciji po kojoj su proizvedeni; da nisu na propisani način upakovani, deklarirani, označeni, odnosno obilježeni; da nisu snabdjeveni propisanim ispravama; da za njih, suprotno odredbama ove uredbe i propisa donesenih na osnovu ove uredbe, nisu obezbijedjeni servis, rezervni dijelovi, pribor i drugi proizvodi bez kojih se tehnički složeni proizvodi ne mogu koristiti prema svojoj namjeni; da nisu snabdjeveni tehničkim uputstvom, odnosno uputstvom za upotrebu, ili da su snabdjeveni netačnim oznakama, podacima ili znacima saobraznosti suprotno odredbama ove uredbe i propisa donesenih na osnovu ove uredbe, donijet će rješenje kojim će zabraniti promet takvih proizvoda dok se nedostaci ne otklone.

IX - KAZNE ODREDBE

Član 84.

Novčanom kaznom od 4.500.000 do 50.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće ili drugo pravno lice:

1) ako ne primjenjuje standarde za koje je propisana obavezna primjena i propise donesene na osnovu ove uredbe u proizvodnji, prometu, preradi i doradi proizvoda i pri izvođenju radova, odnosno obavljanju usluga; pri projektovanju, građenju, upotrebi, održavanju, popravkama, prepravkama i prestanku rada, odnosno korištenja objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada; pri pakovanju, označavanju, obilježavanju, deklarisanju, rukovanju, transportu, prenosu, prevozu, skladištenju i čuvanju proizvoda (član 16. stav 1);

2) ako pri obavljanju svoje djelatnosti, u toku procesa rada ne obezbijedi ispunjavanje uslova i zahtjeva određenih standardima čija je primjena obavezna i propisima donesenim na osnovu ove uredbe u pogledu karakteristika kvaliteta i obavljanja kontrole kvaliteta proizvoda, robe i usluga (član 17);

3) ako prije stavljanja proizvoda u promet na domaćem tržištu ne provjeri da li proizvod odgovara uslovima i zahtjevima određenim standardima čija je primjena obavezna i propisima donesenim na osnovu ove uredbe i ako tu provjeru ne izvrši pod uslovima i na način koji su određeni tim standardima, odnosno propisima (član 18. st. 1. i 3);

4) ako prešampava bosanskohercegovačke standarde i propise koji se objavljuju u izdanju glasila Zavoda (član 28. stav 4);

5) ako za proizvode, robu i usluge za koje je to određeno propisom o obaveznoj proizvođačkoj specifikaciji ne donese takvu specifikaciju (član 35. st. 1. i 2);

6) ako izda deklaraciju o saobraznosti proizvoda suprotno odredbama ove uredbe i propisa donesenih na osnovu ove uredbe (član 39. stav 2);

7) ako atestirani proizvod ne označi znakom saobraznosti (član 40. stav 4);

8) ako ne pribavi atest o saobraznosti za proizvod koji podliježe obaveznom atestiranju (član 45. stav 2);

9) ako koristi atest o saobraznosti i označava proizvode znacima saobraznosti suprotno odredbama ove uredbe i propisima donesenim na osnovu ove uredbe (član 53);

10) ako ne podnese prijavu o proizvodnji specifične opreme, izvođenju radova, odnosno pružanju usluga u vezi sa specifičnom opremom, ispitivanju ili uvozu specifične opreme za koju je propisom donesenim na osnovu ove uredbe propisan tehnički nadzor (član 65. stav 1);

11) ako tehnički složen proizvod ne snabdije tehničkim uputstvom, ili ako proizvod čija određena svojstva mogu izazvati opasnost za korisnika, druga lica ili okolinu ne snabdije uputstvom za upotrebu (član 68. stav 1);

12) ako za tehnički složene proizvode ne utvrdi i u tehničkom uputstvu ili deklaraciji ne navede rok obezbijedenog servisiranja ili rok snabdijevanja tržišta ili ako svoje servise, ovlaštene servise i tržište ne snabdijeva redovno potrebnom vrstom i količinom rezervnih dijelova, pribora i drugih proizvoda bez kojih se tehnički složeni proizvod ne može koristiti prema svojoj namjeni (član 69. st. 1. i 4);

13) ako za proizvode za koje je to određeno propisom donesenim na osnovu ove uredbe ne izda garantni list, ili ako u garantnom roku ne obezbijedi za te proizvode servis i snabdijevanje rezervnim dijelovima, ili ako ne postupi po zahtjevu korisnika garancije i ne otkloni kvarove i nedostatke proizvoda ili neispravan proizvod ne zamijeni istim takvim novim i ispravnim proizvodom (član 70);

14) ako za proizvod koji stavi u promet, odnosno za uslugu koju izvrši ne obezbijedi isprave utvrdene propisima donesenim na osnovu ove uredbe (član 71).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 500.000 do 2.500.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Član 85.

Novčanom kaznom od 600.000 do 6.000.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice:

1) ako propisane isprave, tehničko uputstvo ili uputstvo za upotrebu proizvoda ne ispiše na jezicima i pismima naroda Republike (član 8);

2) ako propisane oznake i podatke na proizvodu, deklaraciji, odnosno na originalnom pakovanju proizvoda koje stavlja u promet ne ispiše na jednom od jezika i pisama naroda Republike (član 9. stav 2);

3) ako nadležnom organu inspekcije, na njegov zahtjev, ne stavi na uvid izvještaj o ispitivanju proizvoda radi provjeravanja da li proizvod odgovara uslovima i zahtjevima određenim

standardima čija je primjena obavezna i propisima donesenim na osnovu ove uredbe (član 18. stav 5);

4) ako Zavodu ne dostavi podatke o svojim programima standardizacije i njihovom izvršavanju (član 32);

5) ako nadležnom organu inspekcije, na njegov zahtjev, ne stavi na uvid obaveznu proizvođačku specifikaciju (član 35. stav 3);

6) ako odstupa od bosanskohercegovačkog standarda čija je primjena obavezna ili od propisanih normi kvaliteta bez prethodno pribavljenog odobrenja Zavoda (član 36. stav 2);

7) ako na proizvodu koji odstupa od bosanskohercegovačkog standarda ili normi kvaliteta ne označi broj i datum odobrenja na osnovu koga je odstupljeno od tog standarda, odnosno normi kvaliteta (član 37. stav 4);

8) ako Zavodu ne omogući nesmetano obavljanje nadzora iz člana 49. ove uredbe (član 50. stav 1);

9) ako Zavodu, odnosno ovlaštenoj organizaciji ne omogući nesmetanu kontrolu saobraznosti proizvoda koji podliježe atestiranju, ako je takva kontrola propisana (član 51. stav 1);

10) ako ovlaštenom radniku Zavoda, odnosno ovlaštenom radniku stručne institucije ne omogući nesmetano obavljanje tehničkog nadzora (član 65. stav 2).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 125.000 do 1.250.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Član 86.

Za radnju iz člana 84. ove uredbe kazniće se za prekršaj samostalni privrednik novčanom kaznom od 250.000 do 2.500.000 dinara.

Za radnju iz člana 85. ove uredbe kazniće se za prekršaj samostalni privrednik novčanom kaznom od 125.000 do 1.250.000 dinara.

Član 87.

Uz kaznu za privredni prestup iz člana 84. stav 1. tačke 4. izreći će se zaštitna mjera oduzimanja bosanskohercegovačkih standarda i propisa koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni izvršenju privrednog prestupa ili koji su nastali izvršenjem privrednog prestupa.

XI - OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA

Član 88.

Ovlašćuje se ministar energetike, rudarstva i industrije da donese propise o: bosanskohercegovačkim standardima (član 23); tehničkim normativima (član 33); kvalitetu proizvoda, robe i usluga (član 34); obaveznoj proizvođačkoj specifikaciji (član 35); izgledu i upotrebi znaka saobraznosti (član 40. stav 5); obaveznom atestiranju proizvoda (član 44); tehničkom nadzoru (član 66); bližem sadržaju tehničkog uputstva ili uputstva za upotrebu proizvoda (član 68); obezbijedenom servisiranju i snabdijevanju rezervnim dijelovima i drugim proizvodima (član 69); proizvodima koji moraju biti snabdjeveni garantnim listom (član 70); proizvodima koji moraju biti snabdjeveni određenim ispravama, odnosno o uslugama za koje se mora pribaviti određene isprave (član 71); deklarisanju, označavanju, odnosno obilježavanju proizvoda (član 74); pakovanju proizvoda (član 75).

Član 89.

Izuzetno od odredbe člana 88. ove uredbe, propise o tehničkim normativima (član 33), u dijelu koji se odnosi na tehničke normative koji mogu biti od uticaja na bezbjednost života i zdravlja radnika na radu i propise o kvalitetu životnih namirnica (član 34), u dijelu koji se odnosi na sastav životnih namirnica koji ima uticaj na biološku vrijednost namirnica, donosi ministar energetike, rudarstva i industrije, uz saglasnost sa ministrom zdravlja.

Član 90.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede da donese propise o kvalitetu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja (član 34).

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede da odredi laboratorije za izdavanje certifikata o kvalitetu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja koji se izvoze, preduzme mjere da se te laboratorije prijave međunarodnoj organizaciji za ispitivanje sjemena da ispunjavaju uslove za ispitivanje sjemena i sadnog materijala, imenuje lica koja će biti članovi u toj međunarodnoj organizaciji i obezbijedi obavljanje nadzora nad radom tih laboratorija (član 34. stav 3).

Član 91.

Ovlašćuje se ministar obrane da donese propise o djelatnosti standardizacije i postupku donošenja i objavljivanja standarda odbrane i drugih akata standardizacije u oružanim snagama za sredstva naoružanja i vojne opreme, kao i za materijal, objekte, postrojenja, opremu, aparate i druga sredstva, isključivo za potrebe oružanih snaga, atestiranju proizvoda isključivo za potrebe oružanih snaga i vršenju tehničkog nadzora u pogledu specifične opreme u objektima i prostorima koji služe isključivo za potrebe oružanih snaga (član 76).

Član 92.

Ovlašćuje se ministar energetike, rudarstva i industrije da, u saglasnosti sa ministrom odbrane, donese propise o standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, kao i o obaveznom atestiranju za materijal, objekte, postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva za specifične potrebe civilne zaštite i sistema osmatranja i obavješćavanja (član 77).

Član 93.

Ovlašćuje se ministar unutrašnjih poslova da donese propise o standardima, tehničkim normativima, normama kvaliteta i atestiranju proizvoda, odnosno sredstava i opreme i rad organa i službi unutrašnjih poslova (član 78).

XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 94.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena Zakona o standardizaciji - Prečišćeni tekst ("Službeni list SFRJ", broj 8/91) koji je članom 1. Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) preuzet i primjenjuje se kao republički zakon.

Po ovlašćenjima iz čl. 88. do 93. ove uredbe, ministri će donijeti propise za sprovođenje ove uredbe najkasnije u roku od 12 mjeseci po stupanju na snagu ove uredbe.

Podzakonski propisi doneseni za sprovođenje zakona iz stava 1. ovog člana primjenjivat će se i po stupanju na snagu ove uredbe, ali najduže do stupanja na snagu propisa iz stava 2. ovog člana.

Član 95.

Izuzetno od odredaba člana 9. stav 2. ove uredbe, oznake i podaci na proizvodu, odnosno na deklaraciji na originalnom pakovanju mogu biti ispisani i makedonskim i slovenačkim jezikom i pismom.

Odredbe stava 1. ovog člana važiće najduže dvije godine po stupanju na snagu ove uredbe.

Član 96.

U roku od 30 dana po stupanju na snagu ove uredbe prestaju sa važnošću izdata rješenja o davanju ovlaštenja organizaciji za atestiranje proizvoda (član 48. stav 3), odnosno ovlaštenja laboratoriji, ispitnoj stanici i drugoj stručnoj instituciji koje nemaju svojstvo pravnog lica (član 48. stav 5), ovlaštenja organizaciji za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta (član 54. stav 4), određivanju, preduzeća odnosno drugog ovlaštenog lica za izdavanje certifikata, o kvalitetu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja (član 72); odnosno izdatih potvrda o sposobnosti laboratorija za ispitivanje proizvoda (član 56. stav 3) i o priznavanju sistema kvaliteta (priznati proizvođač ili priznati isporučilac - član 55. stav 1).

Ovlaštenici iz stava 1. ovog člana kao i drugi zainteresovani mogu odmah po stupanju na snagu ove uredbe podnijeti nadležnom organu zahtjeve za donošenje novog rješenja, odnosno izdavanje potvrde, uz prilaganje dokaza o ispunjavanju uslova propisanih ovom uredbom.

Član 97.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju sva ovlaštenja stručnih institucija za obavljanje tehničkog nadzora nad postrojenjima, uređajima i opremom i drugim sredstvima za rad u objektima i prostorima potencijalno ugroženim eksplozivnim i zapaljivim smjesama, gasova, pare i prašine ili štetnim zračenjem i drugim sličnim opasnostima, kao i ugrađenim instalacijama za ta postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada iz čl. 63. i 64. ove uredbe.

Član 98.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1511/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

261

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZDAVANJU OBVEZNICA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način izdavanja, prenosa i isplate obveznica Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: obveznica RBiH).

Član 2.

Republika Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Republika) izdaje obveznice RBiH.

Član 3.

Obveznice RBiH izdaju se u ukupnom iznosu od 300.000.000 njemačkih maraka (DM) (slovima: tristotinemiliona njemačkih maraka).

Obveznice RBiH se izdaju u apoenima od po: 1.000 DM, 100 DM, 50 DM i 10 DM.

Na nominalni iznos (glavnicu) obveznice RBiH plaća se kamata od 10% godišnje.

Kamata se obračunava i isplaćuje u njemačkim markama (DM).

Kamata se može akumulirati ili naplatiti svake godine u mjesecu februaru, za prethodnu godinu.

Član 4.

Kupac obveznice RBiH može biti domaće ili strano pravno i fizičko lice, pod uslovima utvrdjenim ovom uredbom.

Član 5.

Obveznica RBiH glasi na donosioca i isplaćuje se donosiocu u skladu sa odredbama ove uredbe.

Nominalna vrijednost obveznice RBiH glasi na njemačke marke (DM).

Član 6.

Isplata državne obveznice obavlja se u devizama ili u domaćoj valuti, prema zahtjevu imaooca državne obveznice.

Ako se isplata državne obveznice vrši u domaćoj valuti ili na drugi način, osim isplatom u gotovini, obračun se obavlja po srednjem kursu njemačke marke kojeg utvrđuje Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka) na dan isplate, odnosno obračuna.

Član 7.

Obveznice se mogu koristiti kao sredstvo plaćanja, za otkup stanova, dionica i udjela u preduzeću, kupovini preduzeća, plaćanju poreza, plaćanje školovanja u inostranstvu, plaćanje posebnih zdravstvenih usluga, uplatu penzionog osiguranja i za druge svrhe u skladu sa zakonom.

Obveznice se slobodno prodaju na tržištu a mogu se koristiti i kao garancija za kreditiranje.

Član 8.

Jedan kupac može kupiti najmanje jedan apoen obveznice RBiH.

Maksimalan iznos pri kupovini obveznica RBiH nije ograničen, do iznosa cjelokupne emisije.

Član 9.

Obveznica RBiH se na tržištu Republike prodaje i kupuje za domaću valutu u protivvrijednosti njemačke marke (DM) i za devize na koje glasi.

Član 10.

Rok otplate (glavnice) obveznica RBiH po ovoj uredbi počinje teći dvije godine nakon proglašenja prestanka ratnog stanja u Republici.

Krajnji rok otplate državnih obveznica iznosi deset godina od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Za obaveze po obveznici RBiH jamči Republika.

Član 12.

Republika može izvršiti obaveze iz obveznice RBiH i prije isteka roka utvrđenog u članu 10. ove uredbe.

Član 13.

Ukupan iznos sredstava stečenih izdavanjem i otkupom obveznica RBiH uplaćuje se kod Narodne banke, na poseban račun Republike Bosne i Hercegovine.

Član 14.

O emisiji i prodaji obveznica RBiH vodi se registar kod Narodne banke.

Ministar finansija i guverner Narodne banke propisat će način vođenja registra iz stava 1. ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ministar finansija i guverner Narodne banke donijet će uputstvo o štampanju, distribuciji, propagandi, amortizacionom planu i drugim pitanjima, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 15.

Izvori sredstava iz kojih će se isplaćivati kamate i glavnica obveznice RBiH su: republički budžet, Fond društvenog kapitala Republike Bosne i Hercegovine i devizne rezerve Republike.

Član 16.

Ovlašćuje se guverner Narodne banke da propiše izgled i sadržaj obveznice RBiH, kao i da je potpiše.

Član 17.

Vlada Republike Bosne i Hercegovine odlučuje o upotrebi sredstava stečenih prodajom obveznica RBiH na prijedlog ministra odbrane, ministra energetike, rudarstva i industrije i ministra obnove.

Nalogodavac za upotrebu sredstava ostvarenih prodajom obveznica RBiH sa računa Narodne banke iz člana 13. ove uredbe, je ministar finansija.

Član 18.

Republika može odlučiti o izdavanju obveznica RBiH druge i narednih emisija.

Druga i naredne emisije obveznica RBiH izvršit će se na osnovu odluke Vlade Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama ove uredbe.

Odlukom iz stava 2. ovog člana regulisat će se ukupan iznos, apoeni i druga pitanja, u skladu sa ovom uredbom.

Član 19.

Za slučaj spora u naplati glavnice i kamata između imaoca obveznice RBiH i Republike nadležan je sud.

Za slučaj potrebe i na zahtjev imaoca obveznice RBiH spor se može iznijeti i na nadležni međunarodni sud.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1513/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

262

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRAVU NA IZUZETNU PENZIJU ZA VRIJEME RATNOG STANJA

Član 1.

Pravo na izuzetnu invalidsku penziju može se priznati pripadniku oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i licima koja su izjednačena u određenim pravima sa pripadnicima oružanih snaga u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o odbrani ("Službeni list RBiH", br. 4/92, 9/92 i 18/92 (u daljem tekstu: pripadnik oružanih snaga) i pripadniku Ministarstva za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: pripadnik MUP-a).

Lica iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti pravo na izuzetnu invalidsku penziju, bez obzira da li ispunjavaju uslove za sticanje prava na penziju po Zakonu o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, koji su Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona, koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) preuzeti kao republički zakoni i Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list SRBiH", br. 38/90 i 22/91 i "Službeni list RBiH", broj 24/92) i odrediti penziju u većem iznosu od iznosa koji bi im pripadao po odredbama ovih zakona.

Pripadnicima MUP-a u smislu ove uredbe smatraju se Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP) ovlaštena službena lica u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima ("Službeni list SRBiH", broj 18/90 i "Službeni list RBiH", broj 14/92) raspoređena u Službu državne bezbjednosti, centrima službe bezbjednosti i MUP-a u sjedištu.

Članovima porodice lica iz st. 1. i 3. ovog člana može se priznati pravo na izuzetnu porodičnu penziju, bez obzira da li ispunjavaju uslove za sticanje prava na porodičnu penziju po Zakonu o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika i Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i odrediti penziju u većem iznosu od iznosa koji bi im pripadao po odredbama ovih zakona.

Član 2.

O pravu, visini, kao i prestanku prava na izuzetnu invalidsku odnosno izuzetnu porodičnu penziju (u daljem tekstu: izuzetna penzija) odlučuje Vlada Republike Bosne i Hercegovine, o čemu donosi zaključak.

Član 3.

Pravo na izuzetnu invalidsku penziju može ostvariti pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a kod koga je utvrđen gubitak radne sposobnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ako pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a prije ranjavanja nije bio u radnom odnosu, gubitak radne

sposobnosti cijeni se prema njegovoj stručnoj spremi ili radnoj sposobnosti stečenoj radom, odnosno prema stručnoj spremi za koju se školovao ili osposobljavao.

Član 4.

Pravo na izuzetnu porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice koje je izdržavao pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a: bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorećad, unučad i druga djeca bez roditelja, roditelji (otac, majka, očuh i maćeha), usvojilac i braća i sestre.

Izuzetnu porodičnu penziju može ostvariti bračni drug iz razvedenog braka pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a, ako mu je sudskom odlukom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Član 5.

Izuzetna invalidska penzija određuje se od prosječne plate u Republici Bosni i Hercegovini u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se pravo na penziju priznaje i penzija određuje (u daljem tekstu: prosječna plata).

U vrijeme priznavanja izuzetna penzija ne može biti manja od:

1. jedne prosječne plate ako je pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a sam korisnik penzije;
2. jedne i po prosječne plate ako pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a izdržava jednog člana porodice;
3. dvije prosječne plate - ako pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a izdržava dva člana porodice;
4. tri prosječne plate - ako pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a izdržava tri člana porodice;
5. četiri prosječne plate - ako pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a izdržava četiri i više članova porodice.

Izuzetna penzija može se odrediti u većem iznosu od iznosa utvrđenog u stavu 2. ovog člana, zavisno od broja članova porodice koje izdržava pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a, pod uslovom da po članu porodice, koje izdržava, ima skupa sa penzijom prihod manji od prosječne plate u prethodnoj godini.

Član 6.

Izuzetna porodična penzija određuje se u visini i na način utvrđen u članu 5. ove uredbe.

Član 7.

Postupak za ostvarivanje prava na izuzetnu penziju pokreće se na zahtjev pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a, člana porodice pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a.

Zahtjev za ostvarivanje prava na izuzetnu penziju podnosi se Vladi Republike Bosne i Hercegovine putem Ministarstva rada i socijalne politike.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na izuzetnu penziju, podnosi se dokaz: Ministarstva odbrane odnosno MUP-a da je određeno lice pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a, dokaz o gubitku radne sposobnosti, dokaz o datumu i mjestu smrti pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a, dokaz o broju članova porodice koju izdržava odnosno koju je izdržavao pripadnik oružanih snaga, odnosno pripadnik MUP-a, izvod iz matične knjige vjenčanih i matične knjige rođenih, dokaz o prihodu pripadnika oružanih snaga, odnosno pripadnika MUP-a i članova porodice koje izdržava odnosno koje je izdržavao pripadnik oružanih snaga odnosno pripadnik MUP-a.

Član 8.

O priznavanju prava na izuzetnu penziju odlučuje se nakon priznavanja prava na penziju po propisima iz člana 1. ove uredbe.

U ukupan iznos izuzetne penzije određene u skladu sa članom 5. ove uredbe uračunava se iznos penzije određene po propisima iz člana 1. ove uredbe.

Član 9.

Za vrijeme ratnog stanja o pravu na izuzetnu penziju može se odlučivati i bez dokaza iz člana 7. stav 3. ove uredbe i bez prethodnog utvrđivanja penzije po članu 8. stav 1. ove uredbe, po prijedlogu Ministarstva rada i socijalne politike, a na osnovu evidencije Ministarstva odbrane odnosno MUP-a o poginulim i teško ranjenim pripadnicima oružanih snaga, odnosno pripadnicima MUP-a.

U slučaju iz stava 1. ovog člana izuzetna penzija se određuje u iznosu od dvije prosječne plate, u koji iznos se ne uračunava iznos penzije određen po propisima iz člana 1. ove uredbe.

Korisnik izuzetne penzije priznate u skladu sa stavom 1. ovog člana, dužan je da u roku od šest mjeseci po prestanku ratnog stanja podnese zahtjev za priznavanje prava na izuzetnu penziju u skladu sa članom 7. ove uredbe.

Korisnik izuzetne invalidske penzije kod koga nije završeno liječenje, uz zahtjev za priznavanje prava na izuzetnu invalidsku penziju, umjesto dokaza o gubitku radne sposobnosti, dužan je dostaviti dokaz da liječenje nije završeno.

Ako korisnik izuzetne penzije ne podnese zahtjev za priznavanje prava na izuzetnu penziju u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana, isplata penzije se obustavlja do podnošenja zahtjeva, o čemu se donosi posebno rješenje.

Član 10.

Pravo na izuzetnu penziju priznaje se od dana smrti odnosno teškog ranjavanja pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a, ako materijalna i socijalna sigurnost pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a i članova njihove porodice nije obezbijedeno po drugom osnovu.

Član 11.

Ako korisnik izuzetne invalidske penzije ponovo bude raspoređen u oružane snage odnosno MUP, pravo na izuzetnu invalidsku penziju prestaje po prijedlogu i na osnovu evidencije organa iz člana 9. stav 1. ove uredbe.

Pravo na izuzetnu invalidsku penziju u slučaju iz stava 1. ovog člana prestaje danom ponovnog raspoređivanja korisnika invalidske penzije u oružane snage odnosno MUP.

Član 12.

Ministarstvo odbrane odnosno MUP vodi evidenciju o poginulim i teško ranjenim pripadnicima oružanih snaga odnosno pripadnicima MUP-a, o ponovnom raspoređivanju u oružane snage odnosno MUP korisnika izuzetne invalidske penzije i druge podatke a na osnovu podataka koje im dostavljaju komande i štabovi oružanih snaga odnosno nadležne službe MUP-a.

Za poginule pripadnike oružanih snaga odnosno pripadnike MUP-a evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće podatke: prezime i ime pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a, jedinstveni matični broj građana, prebivalište i mjesto boravka i adresa, ime oca, mjesto i datum rođenja, oznaku vojne jedinice, odnosno organizacione jedinice MUP-a, opština, dan pogibije i mjesto pogibije, da li je obezbijedena materijalna i socijalna sigurnost članova porodice poginulog pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a do ostvarivanja prava na izuzetnu porodičnu penziju i na koji način.

Za ranjene pripadnike oružanih snaga odnosno pripadnike MUP-a, pored ličnih podataka iz stava 2. ovog člana, evidencija sadrži: mjesto i datum ranjavanja, kvalifikaciju povrede, da li je obezbijedena materijalna i socijalna sigurnost teško ranjenog pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a do ostvarivanja prava na izuzetnu invalidsku penziju i na koji način, datum ponovnog uključivanja u oružane snage odnosno MUP teško ranjenog pripadnika oružanih snaga odnosno pripadnika MUP-a, kao i druge podatke.

Podatke iz st. 2. i 3. ovog člana Ministarstvo odbrane odnosno MUP dostavlja Ministarstvu rada i socijalne politike do petog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Član 13.

Izuzetna penzija uskladjuje se po odredbama Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i opšteg akta Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine.

Član 14.

Republika Bosna i Hercegovina obezbjeđuje u republičkom budžetu sredstva za pokriće obaveza koje nastaju priznavanjem i usklađivanjem penzije iz ove uredbe.

Član 15.

Sredstva za isplatu izuzetnih penzija doznacavaju se na žiro-račun Štaba vrhovne komande oružanih snaga odnosno na žiro-račun MUP-a, a isplata izuzetne penzije vrši se putem komandi i štabova oružanih snaga odnosno organizacionih jedinica MUP-a u rokovima i na način kako je to predviđeno za isplatu plata pripadnicima oružanih snaga odnosno MUP-a.

Član 16.

Za vrijeme ratnog stanja, Ministarstvo rada i socijalne politike donosi privremeno rješenje o priznavanju prava i određivanju visine izuzetne penzije i rješenje o prestanku prava na izuzetnu penziju.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor.

Član 17.

Pravo na izuzetnu penziju ostvaruje se po odredbama ove uredbe, dok se ovo pravo ne uredi u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba sa zakonskom snagom o pravu na izuzetnu penziju za pripadnike oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 16/92).

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1516/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

263

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O RADU USTANOVA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I FIZIČKE KULTURE ZA VRIJEME RATNOG STANJA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanove iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture za vrijeme ratnog stanja ostvaruju svoja prava i obaveze u izvršavanju poslova i zadataka utvrdene Ustavom, Zakonom, Uredbom sa zakonskom snagom, drugim propisima i opštim aktima, ukoliko ovom uredbom nije drukčije određeno.

Član 2.

Ustanove iz člana 1. ove uredbe obezbjeđuju mobilizaciju raspoloživih snaga i sredstava za učešće u oružanoj borbi i drugim vidovima otpora agresoru, preduzimaju mjere za zaštitu i spašavanje učenika, studenata, naučnih i kulturnih radnika, sportista, posjetilaca i učesnika u kulturnim i sportskim aktivnostima i manifestacijama, kao i zaštitu objekata, dobara kulturno-istorijskog naslijeđa, dokumentacije, opreme i drugih materijalnih dobara istorijske i kulturne vrijednosti.

Član 3.

Ustanove iz člana 1. ove uredbe nastavljaju sa radom i organizuju se za vrijeme ratnog stanja, u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukom osnivača u saradnji sa nadležnim organom okruga.

Izuzetno, ustanove iz člana 1. ove uredbe koje je osnovala Skupština Republike Bosne i Hercegovine, nastavljaju sa radom i organizuju se za vrijeme ratnog stanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukom Vlade Republike Bosne i Hercegovine.

II - OBRAZOVANJE

Član 4.

Nastava u osnovnim i srednjim školama izvodi se po nastavnim planovima i programima, koje donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Nastava se organizuje u skladu sa uputstvom o radu osnovnih i srednjih škola za vrijeme ratnog stanja, koga donosi Ministarstvo.

Član 5.

U slučaju kada nema nastavnika koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi ("Službeni list SRBiH", broj 39/90), nastavu u osnovnim školama mogu izvoditi od I-VIII razreda učitelji, nastavnici, profesori i apsolvanti nastavnčkih viših škola i fakulteta, a od V-VIII razreda i lica sa višom i visokom školskom spremom koja nisu završila više škole i fakultete nastavnčkog smjera.

U slučaju kada nema nastavnika koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjoj školi ("Službeni list SRBiH", broj 39/90), nastavu u srednjim školama mogu izvoditi nastavnici sa odgovarajućom višom stručnom spremom, profesori i apsolvanti viših škola i fakulteta nastavnčkog smjera, a stručno-teorijsku i praktičnu nastavu, lica sa srednjom stručnom spremom odgovarajuće struke.

Član 6.

Ministarstvo može osnovati osnovnu i srednju školu u inostranstvu za obrazovanje učenika državljana Republike Bosne i Hercegovine po nastavnim planovima i programima iz člana 4. ove uredbe.

Osnovna ili srednja škola iz stava 1. ovog člana može se osnovati kada ima dovoljan broj učenika za formiranje najmanje dva odjeljenja, nastavni kadar u skladu sa zakonom odnosno ovom uredbom, školski prostor, opremu i nastavna sredstva za realizaciju nastavnog plana i programa.

Osnovne i srednje škole iz stava 1. ovog člana mogu početi sa radom kada stručna komisija koju imenuje Ministarstvo utvrdi da škola ispunjava uslove utvrđene Zakonom o osnovnoj školi odnosno Zakonom o srednjoj školi i ovom uredbom.

Za osnivanje i rad osnovne i srednje škole iz stava 1. ovog člana može se odobriti odstupanje od primjene pedagoških standarda i normativa u pogledu školskih prostorija, opreme i nastavnih sredstava, s tim da se mora obezbijediti prostor i oprema koja odgovara broju učenika u svakom odjeljenju.

U jednom odjeljenju ne može biti više od 36 učenika.

Ambasada Republike Bosne i Hercegovine prati rad i organizaciju osnovnih i srednjih škola u inostranstvu i o tome obavještava Ministarstvo.

Član 7.

Fakulteti, umjetničke akademije i više škole izvode nastavu po nastavnim planovima i programima koje utvrđuje odgovarajući univerzitet, uz saglasnost Ministarstva.

Član 8.

U slučaju kada nema nastavnika, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o univerzitetu ("Službeni list SRBiH", broj 39/90), nastavu u visokoškolskim ustanovama mogu izvoditi lica koja su završila odgovarajući fakultet ili umjetničku akademiju.

Član 9.

Inspeksijske poslove iz oblasti obrazovanja vrši republički odnosno opštinski organ uprave ili organ uprave gradske zajednice nadležan za poslove obrazovanja, u saradnji sa nadležnim organima okruga na čijem je području sjedište ustanove.

III - NAUKA

Član 10.

Naučna, kulturna i prosvjetna saradnja sa inostranstvom vrši se u skladu sa Planom odbrane Republike Bosne i Hercegovine i međunarodnom politikom koju vodi Republika Bosna i Hercegovina.

IV - KULTURA

Član 11.

Amaterska pozorišta, kulturno-umjetnička društva, sportske organizacije i savišne druge društvene organizacije iz oblasti kulture i fizičke kulture organizuju se i rade u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukom nadležnog organa okruga.

V - FINANSIRANJE RADA USTANOVA

Član 12.

Finansiranje rada javnih ustanova iz člana 1. ove uredbe vrši se putem ratnog budžeta i javnih fondova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 13.

Sredstva za rad ustanova iz člana 1. ove uredbe obezbjeđuje osnivač ustanove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima.

VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ustanove iz člana 1. ove uredbe dužne su da preduzmu mjere za zaštitu, čuvanje i sklanjanje dokumentacije, opreme, objekata i materijalnih dobara, kao i dobara kulturno-istorijskog i prirodnog nasljedstva.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1514/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

264

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O POSEBNOJ ZAŠTITI SAKRALNIH OBJEKATA I SAKRALNIH PROSTORA

Član 1.

Sakralni objekti i sakralni prostori (u daljem tekstu: objekti i prostori) dobra su od opšteg interesa za Republiku Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: Republika) i uživaju posebnu zaštitu pod uslovima i na način propisan ovom uredbom.

Ako ovom uredbom nije drugačije propisano, na objekte i prostore primjenjivat će se Uredba sa zakonskom snagom o primjenjivanju Zakona o prostornom uređenju za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 16/92) i Uredba sa zakonskom snagom o utvrđivanju osnovnih kriterija za sanaciju oštećenih ili porušenih građevina ("Službeni list RBiH", broj 9/92).

Član 2.

Objekti i prostori u smislu odredbe člana 1. ove uredbe su:

- džamije, crkve, sinagoge, havre i kapele;
- manastiri, samostani, medrese, mektebi, henikahi, bogoslovije i druge teološke škole;
- groblja, mezarja, bez ili sa pojedinačnim spomenicima i objektima u sklopu grobalja, turbeta i mauzoleji, steći i druge vrste nekropola;
- prostori i ambijentalne cjeline koje imaju sakralni značaj, bez ili sa izgrađenim objektima;
- drugi objekti koji imaju sakralni značaj.

Član 3.

Prostori na kojima su objekti i prostori porušeni, ili na drugi način uništeni ili oštećeni, kao i oni kojima je promijenjena izvorna namjena do dana proglašenja prestanka ratnog stanja, zaštićuju se u cilju omogućavanja njihove ponovne izgradnje, odnosno vraćanja prvobitne namjene.

Član 4.

Opštinski organ uprave nadležan za poslove urbanizma i građenja, dužan je upisati u registar opštine (u daljem tekstu: registar) objekte i prostore iz člana 3. ove uredbe, najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka ratnog stanja.

U registar se upisuju slijedeći podaci: naziv objekta i prostora; opis objekta i prostora sa osnovnom dokumentacijom; granice objekta i prostora sa površinom pripadajuće parcele i odgovarajući katastarski i zemljišno-knjižni podaci; uređenje i održavanje objekata i prostora sa finansijskim pokazateljima, kao i vrstu oštećenja i razaranja objekata i prostora.

Član 5.

Na osnovu podataka iz registra, skupština opštine donijet će odluku kojom će utvrditi objekte i prostore iz člana 3. ove uredbe, a na objektima i prostorima koji su porušeni ili na drugi način uništeni ili oštećeni, kao i oni kojima je promijenjena izvorna namjena do 30. aprila 1991. godine primjenit će režim zabrane građenja do donošenja planske dokumentacije iz člana 14. ove uredbe.

Odluku iz stava 1. ovog člana, skupština opštine donijet će najkasnije u roku od 15 dana po proteku roka iz člana 4. stav 1. ove uredbe.

Član 6.

Radi upisa objekata i prostora iz člana 3. ove uredbe u registar iz člana 7. ove uredbe, opštinski organ uprave nadležan za poslove urbanizma i građenja dostavit će podatke iz registra Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoline (u daljem tekstu: Ministarstvo prostornog uređenja), najkasnije u roku od 15 dana po proteku roka iz člana 4. stav 1. ove uredbe.

Član 7.

Ministarstvo prostornog uređenja uspostaviti će na nivou Republike registar objekata i prostora, iz člana 3. ove uredbe, najkasnije u roku od 90 dana od dana proglašenja prestanka ratnog stanja.

Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoline (u daljem tekstu: ministar prostornog uređenja) donijet će uputstvo o načinu vođenja registra iz stava 1. ovog člana i člana 4. stav 1. ove uredbe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Na porušenim, uništenim i oštećenim objektima i prostorima preduzet će se radovi, konzervacije, rekonstrukcije, kao i restauracije, a po potrebi i radovi restitucije, sve u cilju njihove revitalizacije.

Član 9.

Na porušenim i oštećenim objektima i prostorima preduzet će se neodložno radovi konzervacije i sprečavanja od propadanja, do sticanja uslova za radove iz člana 8. ove uredbe.

Član 10.

Pod rekonstrukcijom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se ponovna izgradnja objekata i prostora, u obliku u kojem su

bili izgrađeni prije rušenja, a restauracijom smatra se vraćanje objekata i prostora na oblik prije nastalog oštećenja.

Član 11.

Pod restitucijom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se ponovna izgradnja objekata i prostora, na lokaciji na kojoj su bili izgrađeni objekti i prostori prije rušenja.

Član 12.

U skladu sa članom 8. ove uredbe, objekti i prostori koji su porušeni, uništeni ili oštećeni nakon 30. aprila 1991. godine, ureduju se i održavaju u skladu sa programom.

Program iz stava 1. ovog člana donijet će Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, u roku od godinu dana od dana proglašenja prestanka ratnog stanja, na osnovi stručnog elaborata koji će uraditi Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeda Republike Bosne i Hercegovine.

Program iz stava 1. ovog člana sadrži i finansijske pokazatelje za uređenje i održavanje objekata i prostora prema utvrđenim kriterijima i prioritetima Vlade.

Član 13.

Objekti i prostori koji su porušeni, uništeni ili oštećeni do 30. aprila 1991. godine, ureduju se i održavaju u skladu sa aktom Vlade.

Akt iz stava 1. ovog člana sa finansijskim pokazateljima, donijet će Vlada u roku od dvije godine po prestanku ratnog stanja.

Član 14.

Skupština opštine dužna je objekte i prostore iz člana 2. ove uredbe, kao i prostore na kojima su postojali takvi objekti, unijeti u odgovarajuću prostorno-plansku dokumentaciju i predvidjeti mjere njihove prostorne zaštite, najkasnije u roku od dvije godine od dana proglašenja prestanka ratnog stanja.

Član 15.

U neposrednoj blizini objekata i prostora ne može se planirati izgradnja, niti se mogu graditi objekti koji svojom namjenom ili morfološkim osobenostima degradiraju objekte i prostore.

Član 16.

Ukoliko je na prostoru na kojem je postojao sakralni objekat, ili je pripadao sakralnom prostoru, izgrađena građevina druge namjene u skladu sa zakonom, skupština opštine dužna je na zahtjev vjerske zajednice ili nadležnog republičkog organa uprave odrediti prostorno-planskom dokumentacijom drugi odgovarajući prostor za izgradnju novog objekta iste namjene, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Prostor (lokacija) iz stava 1. ovog člana, utvrdit će se u saglasnosti i sa vjerskom zajednicom.

Član 17.

Na građevini koja postoji na prostoru iz člana 16. ove uredbe, nadležni opštinski organ uprave dužan je postaviti obilježje sa sadržajem prema propisu kojeg će donijeti ministar prostornog uređenja.

Propis iz stava 1. ovog člana, ministar prostornog uređenja donijet će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 18.

Izgradnja novih objekata i prostora planira se kroz prostorno-plansku dokumentaciju, na osnovi podataka sadržanih u analitičko-dokumentacionoj osnovi plana i iskazanih potreba vjernika, odnosno vjerskih zajednica.

Član 19.

Projektna dokumentacija iz člana 18. ove uredbe, podliježe reviziji od strane stručne komisije.

Komisiju iz stava 1. ovog člana obrazuje rješenjem ministar prostornog uređenja.

Član 20.

Uređenje sakralnih prostora vršit će se na osnovi prostorno-planske dokumentacije koja se donosi po istom postupku, kao i za ostala područja od opšteg interesa, u skladu sa Uredbom o primjenjivanju zakona o prostornom uređenju za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti.

Član 21.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo prostornog uređenja.

Član 22.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kaznit će se odgovorno lice u organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i gradnje:

- ako ne uspostavi registar objekata i prostora (član 4);
- ako izda urbanističku saglasnost ili odobrenje za gradnje na prostoru na kojem su bili izgrađeni objekti i prostori (član 4);
- ako odobri izgradnju objekata koji svojom namjenom ili morfološkim osobenostima degradiraju objekte i prostore (član 15).

Član 23.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na opštinu shodno se primjenjuju i na grad Sarajevo.

Član 24.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1518/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

265

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se muzejska djelatnost koja obuhvata: sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručnu i naučnu obradu, čuvanje, zaštitu i prezentiranje muzejskog materijala.

Član 2.

Muzejski materijal obuhvata: proizvode prirode; proizvode ljudskog rada i duha; predmete, dokumente i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, istorijskim zbivanjima, kulturnom, naučnom, političkom, ekonomskom i tehničkom razvoju, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih ličnosti, kao i druge predmete koji svjedoče o razvoju prirode i društva od praistorije do danas.

Član 3.

Muzejska djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Član 4.

Muzejsku djelatnost obavlja muzej i galerija (u daljem tekstu: muzej).

Muzejsku djelatnost obavlja i muzejska zbirka, a određene poslove muzejske djelatnosti obavlja muzejska izložba.

Član 5.

Muzejska djelatnost finansira se u skladu sa Zakonom o finansiranju potreba i interesa društva u oblasti kulture "Službeni list SRBiH", broj 39/90).

Član 6.

Na muzej se primjenjuje Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), ako ovom uredbom nije drugačije određeno.

II - MUZEJSKI MATERIJAL

Član 7.

Muzej pribavlja muzejski materijal prikupljanjem na terenu, iskopavanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.

Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu muzejskog materijala sastavlja se u pismenom obliku.

Član 8.

Muzejski materijal stručno se i naučno obrađuje primjenom savremenih metoda u obradi muzejskog materijala.

Član 9.

Zaštita i korišćenje muzejskog materijala, kao dobra kulturno-istorijskog naslijeđa, uređuje se Zakonom o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa ("Službeni list SRBiH", br. 20/85 i 12/87 i "Službeni list RBiH", broj 3/93).

Član 10.

Strano pravno ili fizičko lice može istraživati i prikupljati muzejski materijal na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), pod uslovom da to istraživanje i prikupljanje obavlja u saradnji sa odgovarajućim muzejom u Republici.

Za istraživanje i prikupljanje iz stava 1. ovog člana muzej sa kojim strano pravno ili fizičko lice saraduje dužno je pribaviti prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Član 11.

Muzejski materijal može se izuzetno rashodovati na osnovu prijedloga stručne komisije koju obrazuje upravni odbor muzeja, u skladu sa pravilima muzeja.

Član 12.

U slučaju prestanka rada muzeja osnivač muzeja će odrediti muzej ili drugo pravno lice koje će preuzeti muzejski materijal muzeja koji prestaje sa radom.

III - MUZEJ

Član 13.

Muzej je ustanova u oblasti kulture koja obavlja muzejsku djelatnost.

Član 14.

Muzej se može osnovati i početi da obavlja djelatnost ako je obezbijeden odgovarajući muzejski materijal, prostorije i oprema za obavljanje muzejske djelatnosti, potreban broj stručnih muzejskih radnika i sredstva za osnivanje i početak rada muzeja.

Blíže uslove iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: ministar).

Član 15.

Muzej može trajno obavljati djelatnost ako ispunjava uslove utvrdene Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, u skladu sa Zakonom o finansiranju potreba i interesa društva u oblasti kulture.

Uslove iz stava 1. ovog člana muzej je dužan da ispuní najkasnije u roku od dvije godine od dana početka obavljanja djelatnosti.

Član 16.

Muzej:

- istražuje, prikuplja i obrađuje muzejski materijal,
- čuva muzejski materijal od oštećenja, uništenja i nestajanja,
- obezbjeđuje mjere zaštite muzejskog materijala, posebno za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja,

- obezbjeđuje korišćenje muzejskog materijala u kulturne, naučne, vaspitno-obrazovne i druge svrhe putem njegovog prezentiranja u okviru stalnih ili povremenih izložbi i na drugi način,

- omogućava naučnim i stručnim radnicima proučavanje muzejskog materijala,

- brine se o čuvanju i održavanju muzejskog materijala koji se nalazi van muzeja na području na kojem obavlja svoju djelatnost,

- obavlja naučnoistraživački rad u skladu sa zakonom,

- objavljuje rezultate svog stručnog i naučnoistraživačkog rada putem vlastitih publikacija i na drugi način,

- ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti muzejske djelatnosti,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i pravilima muzeja.

Član 17.

Muzejom upravlja upravni odbor.

Pored poslova utvrđenih u članu 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama, upravni odbor muzeja:

- odobrava projekte iskopavanja, istraživanja i prezentacije muzejskog materijala,

- daje saglasnost na razmjenu muzejskog materijala,

- nalaže preduzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu muzejskog materijala.

Član 18.

Muzejom rukovodi direktor.

Za direktora muzeja može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu iz oblasti kojom se muzej bavi i istaknuti je stručnjak u muzejskoj djelatnosti, naučni ili kulturni radnik.

Blizi uslovi za imenovanje direktora muzeja utvrđuju se pravilima muzeja.

Direktor muzeja imenuje se za vrijeme od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Član 19.

Stručne poslove muzejske djelatnosti obavljaju muzejski radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i stručno zvanje.

Blizi propis o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u muzejskoj djelatnosti donosi ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju muzeja iz člana 25. stav 1. ove uredbe.

Član 20.

Pravno ili fizičko lice koje ima muzejski materijal može osnovati muzejsku zbirku ili muzejsku izložbu.

Odredbe ove uredbe shodno se primjenjuju na muzejsku zbirku i muzejsku izložbu ako se osniva kao ustanova.

Član 21.

Muzejska zbirka istražuje, prikuplja, stručno i naučno obrađuje, čuva i prezentira muzejski materijal.

Muzejska izložba prezentira muzejski materijal koji se odnosi na određenu temu, period, djelatnost, događaj, instituciju ili ličnost.

Član 22.

Muzeji se, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, mogu udruživati na osnovu ugovora u zajednicu muzeja ili drugi oblik udruživanja.

O udruživanju iz stava 1. ovog člana odlučuje upravni odbor muzeja.

Član 23.

Muzej obavještava javnost o programima istraživanja, stalnim i povremenim izložbama i značajnim otkrićima, na način utvrđen pravilima muzeja.

Član 24.

Muzej vodi sljedeće evidencije: ulaznu i izlaznu knjigu, knjigu inventara, knjigu poklona, kartoteku i fototeku muzejskog materijala.

Blizi propis o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz stava 1. ovog člana donosi ministar.

IV - MUZEJI OD JAVNOG INTERESA ZA REPUBLIKU

Član 25.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Istorijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: muzeji od javnog interesa za Republiku) nastavljaju rad kao javne ustanove koje obavljaju muzejsku djelatnost u javnom interesu Republike.

Prava osnivača prema muzejima od javnog interesa za Republiku vrši Skupština Republike Bosne i Hercegovine.

Član 26.

Muzeji od javnog interesa za Republiku, pored poslova utvrđenih u članu 16. ove uredbe, obavljaju i matične poslove muzejske djelatnosti u određenim oblastima, i to:

- Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u oblasti arheologije, etnologije, biologije i geologije,

- Istorijski muzej Bosne i Hercegovine u oblasti istorije Bosne i Hercegovine od srednjeg vijeka do danas,

- Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u oblasti književnosti i pozorišne umjetnosti,

- Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine u oblasti likovne umjetnosti.

Član 27.

Matični poslovi muzejske djelatnosti su:

- vođenje centralnog kataloga muzejskog materijala iz odgovarajuće oblasti,

- razvijanje i unapređivanje stručnog rada muzeja iz odgovarajuće oblasti, obavljanje stručnog nadzora i pružanje stručne pomoći,

- staranje o stručnom usavršavanju muzejskih radnika.

Član 28.

Muzeji su dužni da odgovarajućem matičnom muzeju dostavljaju obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova.

Član 29.

Nadzor nad zakonitosti rada muzeja od javnog interesa za Republiku vrši Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

V - KAZNE ODREDBE

Član 30.

Novčanom kaznom od 80.000 do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj muzej, ako:

1. ne zatraži prethodnu saglasnost za istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala koje vrši strano pravno ili fizičko lice (član 10. stav 2);

2. rashoduje muzejski materijal suprotno odredbi člana 11. ove uredbe;

3. ne vodi ulaznu knjigu i izlaznu knjigu, knjigu inventara, knjigu poklona, kartoteku i fototeku muzejskog materijala (član 24);

4. ne dostavi matičnom muzeju obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova (član 28).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u muzeju novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Postojeći muzeji dužni su da:

- usklade svoju organizaciju i djelatnost sa odredbama ove uredbe i donesu pravila muzeja, u roku od šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu,

- obezbijede uslove za trajno obavljanje djelatnosti utvrđene Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 32.

Za vrijeme ratnog stanja Skupština Republike Bosne i Hercegovine zadržava prava i obaveze osnivača prema Muzeju Bosanske krajine Banja Luka, Muzeju Hercegovine Mostar, Regionalnom muzeju Doboju i Muzeju istočne Bosne Tuzla.

Član 33.

Postojeći muzeji koji su osnovani za obilježavanje određenog istorijskog događaja ili ličnosti mogu nastaviti rad kao odjeljenje, zbirka ili izložba odgovarajućeg regionalnog muzeja, zavičajnog muzeja ili Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Član 34.

Skupština Republike Bosne i Hercegovine odnosno skupština opštine ili skupština gradske zajednice odlučuje o zadržavanju odnosno preuzimanju prava i obaveza osnivača prema muzejima iz člana 32. ove uredbe i drugim muzejima, shodno odredbama čl. 61, 62. i 63. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama, u roku od tri mjeseca od prestanka ratnog stanja.

Član 35.

Ministar će donijeti bliže propise iz člana 14. stav 2, člana 19. stav 2. i člana 24. stav 2. ove uredbe, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja propisa iz člana 24. stav 2. ove uredbe primjenjivaće se Pravilnik o načinu vođenja ulazne knjige, knjige inventara i kartoteke muzejskog materijala ("Službeni list SRBiH", broj 23/78).

Član 36.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe: Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list SRBiH", br. 6/76 i 12/87), Zakon o Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 20/77), Zakon o Muzeju revolucije Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 20/77), Zakon o Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 20/77) i Zakon o Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 20/77).

Član 37.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1519/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

266

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O PRIMJENI ZAKONA O OSNOVAMA
BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA KOJI
JE PREUZET KAO REPUBLIČKI ZAKON ZA
VRIJEME NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI ILI ZA
VRIJEME RATNOG STANJA

Član 1.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima koji je preuzet kao republički zakon Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni

("Službeni list RBiH", broj 2/92), primjenjuje se i za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja, ako ovom uredbom nije drukčije određeno.

Član 2.

Motorna i priključna vozila čiji su vlasnici građani, državni organi, preduzeća i druga pravna lica koja su mobilisana za potrebe oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: mobilisana vozila) mogu učestvovati u saobraćaju na putu ako su registrovana na način utvrđen ovom uredbom.

Registraciju mobilisanih vozila vrše komande i štabovi oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: oružane snage) koje odredi Štab Vrhovne komande oružanih snaga osim vozila mobilisanih za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 3.

Za registrovano mobilisano vozilo izdaje se vojna saobraćajna dozvola i oznaka za označavanje mobilisanog vozila.

Vojna saobraćajna dozvola izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Član 4.

Mobilisana vozila nose registracione tablice koje su imala prije mobilizacije i oznaku za označavanje mobilisanog vozila iz stava 1. člana 3. ove uredbe.

Član 5.

Kad upravlja mobilisanim vozilom, vozač mora da ima kod sebe važeću vojnu saobraćajnu dozvolu i saobraćajnu dozvolu koja je izdata za to vozilo prije njegove mobilizacije ili ovjeren izvod iz službene evidencije o vlasništvu vozila izdat od Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 6.

Ministarstvo odbrane propisuje oblik, boje, dimenzije i sadržinu oznake za označavanje mobilisanih vozila, kao i oblik, sadržaj i način izdavanja vojne saobraćajne dozvole.

Član 7.

Naknadu štete trećim licima koju prouzrokuju mobilisana vozila, snosi Republika Bosna i Hercegovina.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1510/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

267

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA
ZAKONSKOM SNAGOM O PRODAJI ROBE ZA
STRANA SREDSTVA PLAĆANJA

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o prodaji robe za strana sredstva plaćanja ("Službeni list RBiH", br. 23/92 i 4/93) u članu 1. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pod stranom robom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se roba stranog porijekla".

Član 2.

U članu 2. u stavu 4. iza riječi: "poslovnom bankom" dodaju se riječi: "(u daljem tekstu: banka)".

Član 3.

U članu 3. u stavu 3. na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "prestaje važnost rješenja, ukoliko organ iz stava 1. ovog člana nije podnio zahtjev za produženje roka za otpočinjanje rada prodavnice".

Član 4.

U članu 4. u stavu 1. iza riječi "prodavnicama" brišu se riječi: "za strana sredstva plaćanja".

Član 5.

Iza člana 8. dodaje se novi član 8a, koji glasi:

"Član 8a.

"Osnovicu za obračun obaveznih izdvajanja za ostvareni devizni priliv, u skladu sa zakonom, predstavlja iznos obračunate marže."

Član 6.

Član 9. mijenja se i glasi:

"Strana sredstva plaćanja ostvarena prodajom robe uplaćuju se banci najkasnije prvog radnog dana u sedmici za proteklu sedmicu".

Član 7.

Član 10. mijenja se i glasi:

Obračun ratnog poreza i obaveznih izdvajanja vrši se prvog radnog dana u sedmici za proteklu sedmicu.

Prilikom podnošenja obračuna iz stava 1. ovog člana, vlasnik prodavnice daje nalog banci za raspored i prenos deviznih sredstava na račune ratnog poreza, obaveznih izdvajanja, devizni i dinarski račun vlasnika prodavnice".

Član 8.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Sredstva ratnog poreza su prihod republičkog budžeta.

Sredstva iz stava 1. ovog člana banke su dužne da prenesu na račun Narodne banke Bosne i Hercegovine u inozemstvu ili ih polažu u efektivnom stranom novcu kod Narodne banke Bosne i Hercegovine istog dana po prijemu naloga vlasnika prodavnice iz člana 7. stav 2. ove uredbe".

Član 9.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a, koji glasi:

"Član 11a.

"Vlasnik prodavnice dužan je da u svojim knjigovodstvenim i drugim evidencijama i poslovnim knjigama, obezbijedi podatke i dokaze o izvršenoj nabavci i prodaji robe, kao i o obračunatom i plaćenom ratnom porezu, te obračunu i uplati obaveznih izdvajanja.

U pogledu obračunavanja i plaćanja ratnog poreza i kamata u dijelu u kome to nije posebno regulisano ovom uredbom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe propisa o oporezivanju proizvoda i usluga u prometu."

Član 10.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Strana sredstva plaćanja ostvarena prodajom robe strane proizvodnje, i robe domaće proizvodnje u kojoj komponente koje se plaćaju stranim sredstvima plaćanja učestvuju sa preko 50%, banka evidentira na posebnom deviznom računu u skladu sa ugovorom koji je vlasnik prodavnice zaključio sa vlasnikom strane robe i domaćim proizvođačem, i to:

- iznos koji se odnosi na vrijednost robe u fakturi ili ugovoru zaključenom sa vlasnikom strane robe ili domaćim proizvođačem knjiži se na poseban (čvrsti) devizni račun sa koga se po nalogu vlasnika prodavnice vrši plaćanje dobavljaču, odnosno domaćem proizvođaču;

- iznos obračunate marže, umanjen za obavezna izdvajanja, banka isplaćuje vlasniku prodavnice u dinarskoj protuvrijednosti sa pravom korištenja tih sredstava za otkup deviza za plaćanje dobavljaču, odnosno domaćem proizvođaču.

Procenat učešća komponenti iz stava 1. ovog člana, na zahtjev domaćeg proizvođača, utvrđuje resorno ministarstvo.

Za strana sredstva plaćanja ostvarena prodajom robe domaće proizvodnje, izuzev robe domaće proizvodnje iz stava 1. ovog člana, banka po rasporedu dostavljenom od vlasnika prodavnice isplaćuje dinarsku protuvrijednost.

Po osnovu ostvarenih sredstava iz stava 1. alineja 2. i stava 3. ovog člana, vlasnik prodavnice i domaći proizvođač ostvaruju devizna prava na plaćanje robe stranog porijekla.

Sredstva ostvarena u skladu sa odredbama ovog člana, ne podliježu ograničenjima propisanim Odlukom o uvođenju prioriteta u svim plaćanjima prema inostranstvu ("Službeni list RBiH", broj 10/92), ukoliko se devizna sredstva koriste za nabavku roba i repromaterijala, a za proizvodnju roba koje se prodaju u prodavnicama".

Član 11.

Iza člana 12. dodaje se novi član 12a, koji glasi:

"Član 12a.

"Ukoliko banka, zbog blokade platnog prometa, nije u mogućnosti da izvrši nalog vlasnika prodavnice, odnosno domaćeg proizvođača, za plaćanje robe stranog porijekla uobičajenim načinom bezgotovinskog plaćanja, isplatu će izvršiti u efektivnim stranim sredstvima plaćanja."

Član 12.

U članu 15. stav 1. mijenja se i glasi:

"Vlasnik prodavnice dužan je jednom mjesečno dostavljati carinarnici izvještaj o prodatoj robi".

Član 13.

U članu 16. iza riječi "devizne" dodaju se riječi: "i carinske".

Član 14.

Član 17. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od petostrukog do petnaestostrukog iznosa vrijednosti robe, ostvarene cijene prodajom robe, odnosno nenaplaćenog ratnog poreza, kazniće se za privredni prestup vlasnik prodavnice:

1. ako se u prodavnici nađe roba koja se ne može prodavati (član 6);

2. ako formira cijenu robe na osnovu obračuna elemenata koji nisu predviđeni u članu 8. ove uredbe;

3. ako efektivni strani novac i čekove inozemnih banaka ostvarene prodajom robe ne uplati najkasnije prvog radnog dana u sedmici za proteklu sedmicu (član 9);

4. ako ne izvrši obračun ratnog poreza i obaveznih izdvajanja prvog radnog dana u sedmici za proteklu sedmicu i ne dostavi banci nalog za raspored i prenos deviznih sredstava na račune ratnog poreza i obaveznih izdvajanja (član 10);

5. ako izvrši promjenu vrijednosti robe bez saglasnosti carinarnice (član 13).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.500.000 dinara.

Ako se vlasnik prodavnice ponovo osudi za privredni prestup iz stava 1. ovog člana izreći će mu se zaštitna mjera zabrane bavljenja određenom privrednom djelatnošću za vrijeme od šest mjeseci do pet godina.

Član 15.

U članu 18. iza riječi "odredbama" brišu se riječi: "člana 10. stav 3." i dodaju riječi: "člana 11a. stav 1."

Član 16.

Član 19. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500.000 do 6.000.000 dinara kazniće se za prekršaj vlasnik prodavnice:

1. ako za svaku prodavnicu ne obezbijedi dnevnu evidenciju o prodatim proizvodima (član 11a. stav 1);

2. ako se u prodavnici ne nalazi dokumentacija propisana u članu 14. ove uredbe;

3. ako ne sačini i ne dostavi carinarnici izvještaj o prodatoj robi jedanput mjesečno (član 15. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.250.000 dinara.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1515/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

268

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine - Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRAVU SVOJINE NA POSLOVNIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA

Član 1.

Zakon o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama ("Službeni list SRBiH", br. 23/79 i 26/86) prestaje da važi.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1506/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

269

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava ("Službeni list RBiH", broj 16/92) u članu 5. iza stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima dužna je da redovno stavlja na uvid registar i prikupljenu građu i omogućava korištenje dokumentacije koja je od interesa za djelatnost Instituta".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 8. u stavu 2. u alineji 1. i 2. riječ "utvrđuje" zamjenjuje se riječju "istražuje".

U alineji 7. iza riječi: "prijedloge sa" dodaje se riječ "prikupljenom".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1505/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

270

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROBNOM PROMETU I USLOVIMA SNABDIJEVANJA ZA VRIJEME RATNOG STANJA I VANREDNIH OKOLNOSTI

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o robnom prometu i uslovima snabdijevanja za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti ("Službeni list RBiH", broj 14/92) član 3. mijenja se i glasi:

"Izvršni odbori opština, odnosno Izvršni odbor grada Sarajeva mogu organizirati prikupljanje sredstava pomoći za zadovoljenje potreba na svom području".

Član 2.

U članu 4. u stavu 2. riječi: "Ministarstvo daje saglasnost opštinama", zamjenjuju se riječima: "opštine odnosno grad Sarajevo odlučuje".

U stavu 3. iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva", iza riječi "zatvorili" stavlja se tačka, a riječi: "i o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, s prijedlogom za davanje saglasnosti iz stava 2. ovog člana", brišu se.

Član 3.

U članu 6. iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva".

Član 4.

U članu 8. u stavu 2. iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva".

Član 5.

U članu 9. u stavu 2. riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

Član 6.

U članu 10. u stavu 1. iza riječi: "Opštinski organi" dodaju se riječi: "odnosno organi grada Sarajeva".

U stavu 2. iza riječi "opštine" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva".

Član 7.

U članu 11. u tački 3. na kraju teksta, tačka zarez zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "robe iz izvora humanitarne pomoći".

Član 8.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi:

"Član 11a.

Promet robe na malo na pijacama, odnosno tržnicama i tezgama, mogu obavljati preduzeća koja su registrovana za obavljanje prometa roba na malo, samostalni privrednici koji posjeduju odobrenje od nadležnog opštinskog organa uprave za obavljanje prometa robe na malo i individualni poljoprivredni proizvođači".

Član 9.

U članu 12. stav 2. mijenja se i glasi:

"Izvršni odbor opštine, odnosno grada Sarajeva može za svoje područje proširiti listu roba iz stava 1. ovog člana".

U stavu 4. iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva".

U stavu 6. iza riječi "bilansira" dodaju se riječi: "i obezbjeđuje", a iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grad Sarajevo".

Član 10.

U članu 21. u alineji 1. riječ "deficitarne" briše se.

Član 11.

U članu 22. iza riječi "opštine" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva".

Član 12.

U članu 25. iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva".

Član 13.

U članu 26. u stavu 2. iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva".

U stavu 3. iza riječi "opština" dodaju se riječi: "odnosno grada Sarajeva", iza riječi: "robnih rezervi" zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: "uz plaćanje tržišne cijene", brišu se.

Član 14.

U članu 30. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Pomoć koju opštinama, odnosno gradu Sarajevu upućuju strane države, pokrajine, gradovi, međunarodne organizacije i dr, usmjeravaju se preko nadležnih opštinskih organa, odnosno organa grada Sarajeva".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 15.

U članu 32. iza riječi "opštine" dodaju se riječi: "odnosno Izvršni odbor grada Sarajeva".

Član 16.

U članu 33. iza riječi "snaga" dodaju se riječi: "i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova".

Član 17.

U članu 35. stav 1. u uvodnoj rečenici riječ "od" zamjenjuje se riječju "do".

Član 18.

U članu 36. stav 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi: " - postupi suprotno odredbama člana 11. ove uredbe".

Dosadašnje al. 4. do 6. postaju al. 5. do 7.

Član 19.

Član 38. briše se.

Član 20.

U čl. 9, 20, 30, 31. i 33. riječi: "Republička direkcija za robne rezerve", u različitim padežima, zamjenjuju se riječima: "Direkcija Republike Bosne i Hercegovine za robne rezerve", u odgovarajućim padežima.

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1520/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

271

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

Član 1.

U Zakonu o javnom redu i miru - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 42/90) u članu 2. tačka 6. mijenja se i glasi: "6. ko na javnom mjestu govorom, pisanjem ili na drugi način vrijeđa ili omalovažava ustavom utvrđeno državno ili društveno uređenje Republike Bosne i Hercegovine (u daljem

tekstu: Republika), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine ili njena vijeća; Vladu Republike Bosne i Hercegovine, predstavnike tih organa ili Oružane snage Republike Bosne i Hercegovine;"

U tački 8. riječi: "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječju "Republici".

U tački 13. riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječju "Republike".

U tački 14. riječi: "ili kao pripadnik jedinice teritorijalne odbrane, jedinice civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "odnosno pripadnik oružanih snaga Republike, jedinice civilne odbrane".

Član 2.

U članu 5. u stavu 1. riječi: "Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva unutrašnjih poslova".

Član 3.

U članu 7. u stavu 1. u tački 3. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "5.000 do 25.000".

U tački 4. broj "1.500" zamjenjuje se brojem "10.000".

U tački 5. broj "1.000" zamjenjuje se brojem "5.000".

U tački 6. broj "500" zamjenjuje se brojem "3.000".

U tački 7. broj "50" zamjenjuje se brojem "500".

Član 4.

U članu 8. u stavu 1. riječi: "5.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "20.000 do 100.000".

U stavu 2. broj "1.500" zamjenjuje se brojem "10.000".

U stavu 3. riječi: "5.000 do 12.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 5.

U članu 9. u stavu 1. riječi: "Stanici milicije ili radniku milicije" zamjenjuju se riječima "policijskoj stanici ili policajcu".

U stavu 2. broj "2.500" zamjenjuje se brojem "15.000".

U stavu 3. broj "1.000" zamjenjuje se brojem "5.000".

U stavu 4. broj "2.000" zamjenjuje se brojem "10.000", a broj "1.000" zamjenjuje se brojem "5.000".

U stavu 6. broj "5.000" zamjenjuje se brojem "25.000".

Član 6.

U članu 10. broj "5.000" zamjenjuje se brojem "25.000", a broj "1.000" zamjenjuje se brojem "5.000".

Član 7.

U članu 11. u stavu 2. riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječju: "Republike".

Član 8.

U članu 13. riječi: "Radnici milicije" zamjenjuju se riječju "Policiji".

Član 9.

Iza člana 14. dodaje se novo poglavlje: "PRIMJENA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI" i novi čl. 14a. i 14b. koji glase:

Član 14a.

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti primjenjuje se Zakon o javnom redu i miru - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 42/90), ako ovom uredbom nije drukčije propisano.

Član 14b.

Izuzetno od odredaba člana 12. Zakona o javnom redu i miru, oduzete predmete koji su opasni po život i zdravlje ljudi, može uništiti i posebna komisija stanice, uz prethodnu saglasnost suda za prekršaje.

O uništenju predmeta iz predmetnog stava sačinjava se zapisnik koji se dostavlja nadležnom sudu za prekršaje."

Član 10.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o javnom redu i miru, Str. pov. broj 02-113/83 od 28. septembra 1983. godine.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1517/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

272.

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O PREUZIMANJU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", broj 2/92), član 3. briše se.

Član 2.

U članu 11. u trećem redu riječ "ili" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "propisima" dodaju se riječi "ili moralu društva".

Član 3.

U članu 14. iza riječi "Bosne i Hercegovine" stavlja se zarez i dodaje riječ "prinudnim".

Član 4.

U članu 15. riječi: "i drugim propisima" zamjenjuju se riječima "prinudnim propisima ili moralu društva", a riječi: "na čijem području ona ima sjedište odnosno prebivalište" riječima: "na čijoj teritoriji ona ima sjedište, odnosno prebivalište ili boravište".

Član 5.

Iza člana 24. dodaje se novi član 24a, koji glasi:

"Član 24a.

Dio treći - Mjerodavno pravo u slučaju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona i čl. 1099. do 1105. brišu se."

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1504/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

273

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM SKUPOVIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim skupovima - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 41/90) u članu 3. u stavu 1. riječi: "Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječi "Ministarstva unutrašnjih poslova".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U slučaju kada se javni skup održava na području dvije ili više opština sazivač je dužan da pod uslovima i na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, održavanje tog skupa prijavi centru službi bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) na čijem području se održava javni skup, a u slučajevima kada se javni skup održava na području dva ili više centara - sazivač je dužan da održavanje tog skupa prijavi onom centru na čijem području ima prebivalište, odnosno mjesto sjedišta."

Član 2.

U članu 9. stav 1. tačka 1. mijenja se i glasi:

"1) rušenje osnova državnog i društvenog uređenja Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), utvrđenog Ustavom Republike Bosne i Hercegovine ili na drugu protivzakonitu promjenu državnog odnosno društveno-političkog ili državnog odnosno društveno-ekonomskog uređenja Republike;"

Tačka 2. mijenja se i glasi:

"2) razbijanje ravnopravnosti naroda i narodnosti Republike ili na izazivanje ili raspirivanje nacionalne rasne ili vjerske mržnje ili netrpeljivosti;"

U tački 3. riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječju "Republike", a riječi: "Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine", zamjenjuju se riječju "Republike".

Član 3.

U članu 12. stav 1. u uvodnoj rečenici broj "5.000" zamjenjuje se brojem "1.000.000".

U članu 13. stav 1. u uvodnoj rečenici broj "20.000" zamjenjuje se brojem "5.000.000".

Član 5.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi:

"Član 11a.

U slučajevima kada se održavanje javnog skupa prijavljuje centru po odredbi člana 2. stav 2. ovog zakona, centar ima ista prava i obaveze koje su ovim zakonom utvrđene za stanice."

Član 6.

Iza člana 13. dodaje se novo poglavlje: "PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM SKUPOVIMA ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI U SLUČAJU NEPOSREDNE RATNE OPSASNOSTI" i novi čl. 13a. i 13b. koji glase:

"Član 13a.

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti primjenjuje se Zakon o javnim skupovima - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 41/90), ako ovom uredbom nije drukčije propisano.

Član 13b.

Javni skupovi mogu se održavati samo po prethodnom odobrenju stanice, odnosno centra u zavisnosti kome se prijavljuje održavanje javnog skupa."

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1507/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

274

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav RBiH Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE

Član 1.

U Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - Novi prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 42/90) u članu 1. u stavu 2. riječi: "organa za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva unutrašnjih poslova".

U stavu 3. riječ "Socijalističke" briše se.

Član 2.

U članu 6. u stavu 1. riječi: "Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva unutrašnjih poslova".

Član 3.

U članu 9. u stavu 2. riječi: "Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva unutrašnjih poslova".

U stavu 7. riječi: "republički sekretar za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: republički sekretar)" zamjenjuju se riječima: "ministar unutrašnjih poslova".

Član 4.

U članu 12. u stavu 3. riječi: "Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva unutrašnjih poslova".

Član 5.

U članu 17. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 6.

U članu 19. u stavu 3. riječi: "Izvršno vijeće Skupštine Socijalističke", zamjenjuju se riječju "Vlada".

Član 7.

U članu 29. u stavu 6. riječ "Socijalističke" briše se.

Član 8.

U članu 42. stav 1. u uvodnoj rečenici broj "4.000,00" zamjenjuje se brojem "500.000", a u tački 2. riječi: "Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstva unutrašnjih poslova".

Član 9.

U članu 43. stav 1. u uvodnoj rečenici broj "5.000,00" zamjenjuje se brojem "1.250.000".

Član 10.

U članu 44. stav 1. u uvodnoj rečenici broj "12.000,00" zamjenjuje se brojem "3.000.000".

U stavu 2. broj "3.000,00" zamjenjuje se brojem "500.000".

Član 11.

U članu 45. riječ "milicije" zamjenjuje se riječju "policije", a riječi: "organa za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "ministarstva unutrašnjih poslova".

Član 12.

U članu 46. riječi: "republički sekretar za unutrašnje poslove" zamjenjuje se riječju "ministar unutrašnjih poslova", a riječi: "vode organi za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova".

Član 13.

U članu 11. u stavu 4, u članu 22. u stavu 4, u članu 31. u stavu 2, u članu 36. i u članu 39. u stavu 2. riječi: "republički sekretar" zamjenjuju se riječima "ministar unutrašnjih poslova".

Član 14.

Iza člana 49. dodaje se novo poglavlje: "PRIMJENA ZAKONA ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI U SLUČAJU

NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI" i novi član 49a, koji glasi:

"Član 49a.

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti primjenjuje se Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - Novi prečišćeni tekst."

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1508/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

275

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Član 1.

U Zakonu o zaštiti od požara ("Službeni list SRBiH", br. 15/87, 37/88, 38/89 i 36/90) u članu 11. stav 2. mijenja se i glasi:

"Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada RBiH) na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstva odbrane donosi akt kojim se utvrđuje metodologija za izradu plana zaštite od požara."

Član 2.

U članu 17. u stavu 1. riječi: "Republički sekretarijat za prostorno uređenje i zaštitu okoline" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoline".

Član 3.

U članu 18. u stavu 2. riječi: "Republički sekretarijat za prostorno uređenje i zaštitu okoline" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoline", a riječi: "Republički sekretarijat za privredu" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije".

Član 4.

U članu 23. riječi: "Republičkog sekretarijata" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: "centar")".

Član 5.

U članu 28. riječi: "službi bezbjednosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" (u daljem tekstu: centar) brišu se.

Član 6.

U članu 47. u stavu 2. riječi: "Republički komitet za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo zdravlja".

Član 7.

U članu 49. u st. 1. i 3. riječi: "republički sekretar za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "ministar".

Član 8.

U članu 60. u st. 2. i 3. riječ "milicije" zamjenjuje se riječju "policije".

Član 9.

U članu 62. u stavu 1. riječi: "Jugoslovenske narodne armije" zamjenjuju se riječima: "Armije Republike Bosne i Hercegovine".

Član 10.

U članu 70. u stavu 1. riječi: "Republički sekretarijat" zamjenjuju se riječju: "Ministarstvo".

Član 11.

U članu 75a. riječ "Socijalistički" briše se.

Član 12.

U članu 76. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "10.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima: "5.000.000 do 50.000.000".

U stavu 2. riječi: "1.250 do 12.500", zamjenjuju se riječima: "250.000 do 500.000".

Član 13.

U članu 77. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "2.000 do 12.000" zamjenjuju se riječima: "250.000 do 1.250.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 4.000" zamjenjuju se riječima: "100.000 do 400.000".

Član 14.

U članu 78. u uvodnoj rečenici riječi: "1.000 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "100.000 do 300.000".

Član 15.

U članu 80. u st. 1. i 2. riječi: "republički sekretar" zamjenjuju se riječju "ministar".

Član 16.

U članu 81. riječi: "Republički komitet za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo šumarstva i industrije za preradu drveta".

Član 17.

U članu 84. riječi: "Izvršno vijeće" zamjenjuju se riječima: "Vlada RBiH".

Član 18.

Iza člana 87. dodaje se novo poglavlje: "PRIMJENA ZAKONA ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI U SLUČAJU NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI" i novi član 87a, koji glasi:

"Član 87a.

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti primjenjuje se Zakon o zaštiti od požara."

Član 19.

Ovlašćuje se Komisija za organizaciono pravna pitanja Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine da utvrdi Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1509/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

276

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 2. juna 1993. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU JAVNIH TUŽILACA I ZAMJENIKA JAVNIH TUŽILACA

I

Razrješava se dužnosti zamjenika Višeg javnog tužioca u Bihacu JUNUZović JUSUF, radi odlaska na drugu dužnost.

II

Razrješava se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca u Bihacu PETKOVIĆ SLOBODAN, radi odlaska na drugu dužnost.

III

Za višeg javnog tužioca u Bihacu, imenuje se TOROMANOVIĆ RASEMA, sa danom 23. 9. 1992. godine, dosadašnji sudija Višeg suda u Bihacu.

IV

Za višeg javnog tužioca u Tuzli, imenuje se HELIĆ VIL-DANA, dosadašnji zamjenik višeg javnog tužioca u Tuzli.

V

Za zamjenika Osnovnog javnog tužioca u Bihacu imenuje se KEČALović EDINA, dosadašnji stručni saradnik u Višem sudu u Bihacu.

VI

Za zamjenika osnovnog javnog tužioca u Velikoj Kladuši imenuje se GALIĆ GORAN, sa danom 22. 10. 1992. godine.

VII

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-296/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

277

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 2. juna 1993. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSEDNIKA I SUDIJA REDOVNIH SUDOVA

I

Razrješava se dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Bihacu SABLJIĆ DŽENANA, sa danom 26. 9. 1992. godine, radi odlaska na drugu dužnost.

II

Razrješava se dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Zavidovićima TODORović STEFAN, sa danom 31. 7. 1992. godine, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

III

Razrješava se dužnosti sudije Višeg suda u Bihacu TOROMANOVIĆ RASEMA, sa danom 23. 9. 1992. godine, radi odlaska na drugu dužnost.

IV

Razrješava se dužnosti sudije Osnovnog suda u Bihacu GOJIĆ MIRSADA, radi odlaska na drugu dužnost.

V

Razrješava se dužnosti sudije Osnovnog suda I u Sarajevu KOLDŽO DAMIR, na lični zahtjev.

VI

Za predsjednika Osnovnog suda u Zenici bira se KOVAČ ZAHID, dosadašnji predsjednik Okružnog vojnog suda u Zenici.

VII

Za predsjednika Osnovnog suda u Bihacu bira se BLAŽEVIĆ MIRA, sa danom 26. 9. 1992. godine, dosadašnji radnik SO Bihac.

VIII

Za predsjednika Osnovnog suda u Zavidovićima bira se TEŠNJAK NERMIN, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Zavidovićima.

IX

Za sudije Višeg suda u Bihacu, biraju se:
- VOJVODA STANISLAV, dosadašnji predsjednik Okružnog vojnog suda u Bihacu,

- JUNUZOVIĆ JUSUF, dosadašnji zamjenik višeg javnog tužioca u Bihacu,
 - PETKOVIĆ SLOBODAN, za sudiju, dosadašnji zamjenik Osnovnog javnog tužioca u Bihacu,
 - MEŠIĆ MIRSAĐA, za sudiju, dosadašnji sekretar Opštine Bosanska Krupa,
 - GOJIŠ MIRSAĐA, za sudiju, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Bihacu,
 - DŽANIĆ MESUD, za sudiju, dosadašnji sekretar Skupštine opštine Bihac,
 - PUŠAĆ VOJISLAV, za sudiju, dosadašnji zamjenik okružnog vojnog tužioca u Bihacu.

X

Za sudije Osnovnog suda u Bihacu, biraju se:
 - SABLJIĆ DŽENANA, sa danom 26. 9. 1992. godine, dosadašnji predsjednik Osnovnog suda u Bihacu,
 - VELADŽIĆ SADETA, dosadašnji referent na registru višeg suda u Bihacu.

XI

Za sudije Osnovnog suda I u Sarajevu, biraju se:
 - KOLDŽO SEVIMA, dosadašnji radnik Preduzeća u mješovitij svojojini "Stari grad",
 - KRMEK ŽELJKA, dosadašnji stručni saradnik u Osnovnom sudu I u Sarajevu,
 - ČATOVIĆ AIDA, dosadašnji stručni saradnik u Osnovnom sudu I u Sarajevu.

XII

Za sudije Osnovnog suda II u Sarajevu, biraju se:
 - OMERAGIĆ DŽENANA, za sudiju, dosadašnji advokat,
 - KAPETANOVIĆ AZRA, za sudiju, dosadašnji stručni saradnik u Osnovnom sudu II u Sarajevu.

XIII

Za sudiju Osnovnog suda u Bosanskoj Krupi bira se HAMZABEGOVIĆ SUAD, sa danom 30. 7. 1992. godine.

XIV

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-297/93

2. juna 1993. godine

Sarajevo

Predsjednik

Predsjedništva,

Alija Izetbegović, s. r.

278

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 3. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i članom 18. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O CILJEVIMA I ZADACIMA DEVIZNE POLITIKE I PROJEKCIJE PLATNOG BILANSA BOSNE I HERCEGOVINE U 1993. GODINI

I

1. Ovom odlukom utvrđuju se ciljevi i zadaci devizne politike i projekcija platnog bilansa Bosne i Hercegovine za 1993. godinu, koja će se ostvarivati u okviru politike ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

Devizna politika u 1993. godini polazi, prije svega, od mogućnosti ostvarivanja privredne aktivnosti u vanrednim uslovima i veoma poremećenim privrednim kretanjima kao i naglašenim socijalnim problemima u kojima se nalazi Republika Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Republika). U takvim uslovima, a u cilju, prije svega, odbrane Republike i oživljavanja privrednih aktivnosti sa inostranstvom, preduzimaće se

neophodne mjere i aktivnosti u okviru: politike naplate izvoza robe i usluga i ostalog nerobnog priliva; plaćanja prioritetnog uvoza robe i usluga i ostalog nerobnog odliva; ostvarivanja finansijskih transakcija sa inostranstvom; provođenja aktivne i pasivne zaštitne politike; politike kursa dinara; politike formiranja i održavanja deviznih rezervi; kašivljavanja i ostvarivanja kreditnih poslova sa inostranstvom i drugo.

2. Politika ekonomskih odnosa sa inostranstvom polazi od pretpostavke da će se društveni proizvod u 1993. godini povećati po stopi od 2,5% do 3% u odnosu na procijenjeno stanje ostvarenja u 1992. godini. Na tim osnovama očekuje se povećanje izvoza robe i usluga po stopi od 1,0% do 1,5%, a u uvoza robe i usluga od 3,0% do 3,5%. U skladu s tim, utvrđuju se slijedeći kvantitativni zadaci:

- realno ostvarenje izvoza robe i usluga u iznosu oko 500,0 miliona dolara i uvoza robe i usluga oko 760,0 miliona dolara;

- na osnovu predviđenog izvoza i uvoza robe i usluga, a uzimajući u obzir i neto doznake radnika i iseljenika iz inostranstva, prodaju efektivne građana i salda kamata, u ukupnom tekućem platnom bilansu Republike predviđa se deficit u iznosu od 90,3 miliona dolara;

- zadržavanje kratkoročnog duga na nivou dostignutom na dan 31. decembra 1992. godine, u iznosu od 20,9 miliona dolara;

- odgoditi otplate glavnice duga po osnovu otplate srednjoročnih i dugoročnih kredita u visini od 313,9 miliona dolara i kamate u visini od 114,1 milion dolara;

- preduzimati sve neophodne mjere za prijem Republike u MMF i druge međunarodne finansijske organizacije, s tim da se izmire obaveze prema MMF-u u iznosu od 32,3 miliona dolara;

- obezbijediti novu podršku međunarodnih finansijskih organizacija i nastaviti refinansiranje dijela obaveza prema vladama i komercijalnim bankama zapadnih zemalja.

3. Mjerama monetarno-kreditne politike u Republici će se podsticati proizvodnja za prioritetne namjene izvoza, kao i uvoza u funkciji rješavanja prioriteta u kojem se nalazi Republika. U skladu s tim, u ovom periodu pristupiće se preduzimanju mjera kao što su: utvrđivanje kontingenata, dozvola i regionalnih saglasnosti za uvoz i izvoz.

4. U ovoj godini vodiće se politika kursa dinara prema konvertibilnim valutama koja će doprinositi ostvarivanju što povoljnijeg obima izvoza i uvoza, deviznog priliva i ukupne Projekcije platnog bilansa Bosne i Hercegovine.

Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka) preduzimaće mjere da devizni kurs bude fleksibilan i što realniji i da doprinosi ostvarivanju ciljeva u platnom bilansu Republike.

Kurs dinara formiraće se na nivou kursa dinara za američki dolar. Do početka berzanskih sastanaka, kurs dinara će se formirati u Narodnoj banci.

Preduzimaće se mjere radi obezbjeđivanja potrebnih uslova za funkcionisanje deviznog tržišta u Republici. Posebno će se preduzimati mjere na stvaranju uslova da devizno tržište bude otvoreno i za preduzeća i za građane, te da se "crno" devizno tržište postepeno neutrališe i obezbijedi da dinar bude jedino sredstvo plaćanja u Republici.

5. Podstićaće se devizni priliv po svim osnovama, naročito po osnovu ranije stvorenih potraživanja, posebno iz osnova investicionih radova u inostranstvu, donatorstva i drugih izvora prihoda i usmjeravati na banke u Republici koje su ovlaštene za poslove platnog prometa sa inostranstvom. Radi poboljšanja devizne likvidnosti Republike preduzimaće se mjere za dodatno stimulisanje unošenja deviza i skratiti rokovi unosa deviza.

Radi omogućavanja podsticanja izvoza preduzimaće se mjere na iznalaženju izvora i formiranju sredstava za ove namjene.

Provođić se kontinuirana kontrola deviznih tokova u Republici i preduzimati mjere za sprečavanje nepravilnosti.

6. U 1993. godini preduzimaće se neophodne mjere da se doprinese formiranju optimalnog obima deviznih rezervi i njihovom obezbjeđenju najmanje u visini koja odgovara dvomjesečnom iznosu plaćanja obaveza prema inostranstvu.

Izvršiće se koncentracija deviznih rezervi Republike u Narodnoj banci u skladu sa odredbama Uredbe sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju.

Preduzimaće se aktivnosti na utvrđivanju učešća Republike u raspodjeli deviznih rezervi bivše Jugoslavije.

7. Vlada će donijeti odgovarajuće propise o regulisanju "stare devizne štednje" putem javnog duga, otkupa stanova i drugih mogućih rješenja. U okviru monetarno-kreditne politike obezbjeđivati prostor za odobravanje kredita za ove namjene. U prvom polugodištu biće neophodno riješiti bar dio obima ove štednje. Za formiranje nove devizne štednje jemstvo bi trebale preuzimati ovlaštene banke.

8. Vlada će donijeti Program za reprogramiranje i refinansiranje dospjelih obaveza prema inostranstvu te korištenje novih inostranih kredita i drugih vidova podrške međunarodnih finansijskih organizacija. Ovaj program Vlada će utvrditi najkasnije do 30. septembra 1993. godine na prijedlog Ministarstva finansija i Narodne banke.

Prioritetno će se donijeti Odluka o odlaganju fiksnih i garantovanih obaveza Republike prema inostranstvu. Dio aktivnosti će biti usmjeren na utvrđivanje bližih uslova i kriterijuma za kupovinu i prodaju potraživanja po osnovu svih vrsta poslova sa inostranstvom.

9. U početku godine intenziviraće se daljnja razrada i utvrditi normativne i institucionalne pretpostavke za ostvarivanje ciljeva i zadataka devizne politike i projekcije platnog bilansa Bosne i Hercegovine. U tom smislu prioritetno će se raditi na utvrđivanju i provođenju Uredbe sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju; Uredbe sa zakonskom snagom o spoljnotrgovinskom poslovanju; Uredbe sa zakonskom snagom o kreditnim poslovima sa inostranstvom; regulisanju materije o inostranim ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu; kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

10. U praćenju ostvarivanja ciljeva, zadataka i mjera utvrđenih ovom odlukom i Projekcijom platnog bilansa Bosne i Hercegovine imaće se u vidu uslovi u kojima se ciljevi i zadaci ostvaruju i odnosi sa novonastalim državama na području bivše Jugoslavije, te robni i drugi aranžmani Bosne i Hercegovine sa tim državama i drugim državama sa kojima ima razvijenu spoljnotrgovinsku saradnju.

11. Za praćenje ostvarivanja projekcije odgovorna je Narodna banka.

II

Ciljevi i zadaci devizne politike i mjere za njeno ostvarivanje u 1993. godini utvrđene ovom odlukom realizovaće se kroz osnovne elemente

PROJEKCIJE PLATNOG BILANSA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 1993. GODINU

- u milionima dolara -
- po tekućim kursovima -

Namjena	1993. godina
I TEKUĆE TRANSAKCIJE	
SALDO (6-7)	- 90,3
1. Saldo robne razmjene (1.1. - 1.2.)	- 256,7
2. Saldo usluga (2.1 - 2.2.)	1,9
2.1. Prihodi	9,7
2.1.1. Turizam	-
2.1.2. Saobraćaj	1,5
2.1.3. Investicioni radovi	4,0
2.1.4. Dorada i prerada	-
2.1.5. Ostalo	4,2

2.2. Rashodi	7,8
2.2.1. Komunikacije i transport	-
2.2.2. Ostalo	7,8
3. Saldo roba i usluga (3.1 - 3.2.)	254,8
3.1. Izvoz roba i usluga	499,9
3.2. Uvoz roba i usluga	754,7
4. Saldo doznaka (4.1-4.2)	152,8
4.1. Priliv doznaka radnika	174,6
4.2. Odliv - podignuta efektivna	21,8
5. Saldo kamata (5.1 - 5.2.)	11,7
5.1. Naplaćena kamata	11,7
5.2. Plaćena kamata	-
6. Ukupni prihodi	686,2
7. Ukupni rashodi	776,5
II - KREDITNO-FINANSIJSKI TOKOVI	
1. Korištenje ino kredita	260,0
2. Otplata glavnice duga po sred. i dug. kreditima	32,3
III - DEVIZNE REZERVE	150,0

BILANS GOTOVINSKIH DEVIZNIH TOKOVA U 1993. GODINI

- u milionima dolara -

Namjena	1993. godina
I - TEKUĆE TRANSAKCIJE-SALDO (A-B)	- 46,0
A. Priliv	605,1
1. Po izvozu robe i usluga	416,6
1.1. Po izvozu robe	408,5
1.2. Od usluga i ostalog nerobnog priliva	8,1
1.2.1. Turizam	-
1.2.2. Komunikacije i transport	1,3
1.2.3. Investicioni radovi	3,3
1.2.4. Dorada i prerada	-
1.2.5. Službena putovanja	-
1.2.6. Ostalo	3,5
2. Kamate naplaćene	11,7
3. Doznake radnika	174,6
4. Ostali nerobni priliv	2,2
B. Odliv	651,1
1. Po uvozu robe i usluga	629,3
1.1. Po uvozu robe	622,4
1.2. Za usluge i ostalo	6,9
1.2.1. Za službena putovanja	5,0
2. Kamata plaćena	-
3. Podignuta efektivna	21,8
4. Ostalo	-
II KREDITNO-FINANSIJSKE TRANSAKCIJE-SALDO	47,7
III DEVIZNE REZERVE	oko 150,0

III

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1521/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

279

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i člana 3. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), Predsjedništvo Republike Bosne i

Hercegovine, na prijedlog Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O CILJEVIMA I ZADACIMA

MONETARNO-KREDITNE POLITIKE U 1993. GODINI

I

Ovom odlukom utvrđuju se ciljevi i zadaci monetarno-kreditne politike u 1993. godini koji će se ostvarivati na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika).

II

Monetarno-kreditna politika u 1993. godini biće u funkciji obnavljanja i oživljavanja ratom oštećene proizvodnje na mogućem nivou, ostvarivanja platno-bilansnih ciljeva i tekuće likvidnosti banaka, kao i kreditiranja Republike.

III

Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka) će projekcijom i mjerama monetarno-kreditne politike obezbijediti da stopa rasta novčane mase u 1993. godini bitno djeluje na usporavanje rasta cijena i da bude u skladu sa izraženim potrebama oživljavanja privrede, afirmacije i zaštite novca Republike.

IV

Radi ostvarivanja rasta novčane mase iz tačke III ove odluke, Narodna banka će projekcijom monetarno-kreditne politike u 1993. godini utvrditi potreban obim primarnog novca u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, donošenjem i primjenom mjera monetarno-kreditnog regulisanja, obezbijediti njihovo ostvarivanje. Prema potrebama, utvrđivaće se polugodišnje, odnosno kvartalne projekcije monetarno-kreditne politike.

V

Narodna banka će primarni novac kreirati kupovinom i prodajom kratkoročnih prenosivih vrijednosnih papira, davanjem kratkoročnih kredita bankama na osnovu domaćih i inostranih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira i davanjem kratkoročnih kredita bankama i refinansiranjem kredita koje su banke dale na osnovu određenih isprava, prvenstveno za kreditiranje proizvodnje, sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, tova stoke, proizvodnje i zaliha lijekova, izvoza robe i usluga, proizvodnje i pripreme robe i usluga za izvoz, proizvodnje sezonskih zaliha uglja i drugih energenata, iz uvoza, ukoliko se uvoze najneophodnije sirovine, energenti i reprodukcioni materijali za obnavljanje i oživljavanje proizvodnje, i poljoprivredni, prehrambeni i drugi proizvodi neophodni za snabdijevanje stanovništva, preduzetništvo i zapošljavanje invalida rata, obnove oštećenih stanova i nabavke nužnog namještaja za stanove, kao i davanjem kredita Republici.

VI

Narodna banka će iz primarne emisije davati kratkoročne kredite bankama, odnosno refinansirati kredite koji su dale banke, za namjene iz tačke V ove odluke za održavanje tekuće likvidnosti banaka, kao i kredite državi po osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza od strane građana, vršiti avansiranje ovlaštenih banaka u dinarima za kupovinu stranih sredstava plaćanja, koje vrše mjenjačke poslove u svoje ime i za račun Narodne banke i kupovati strana sredstva plaćanja za popunu deviznih rezervi kojim, u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92), rukuje Narodna banka.

VII

Narodna banka će u skladu sa članom 50. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine davati kredite Republici za potrebe republičkog budžeta i to u visini, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i drugim propisima za svaki pojedinačni kredit.

Izuzetno od odredaba stava 1. ove tačke Narodna banka će davati kratkoročne kredite Republici radi premoštavanja vre-

mentske neusklađenosti između pritanja prihoda i izvršavanja rashoda republičkog budžeta i sa rokom vraćanja kredita do kraja budžetske godine, s tim da se primarna emisija koristi za ovu namjenu u skladu sa opredjeljenjima iz tačke III ove odluke.

VIII

Kreditiranje banaka i Republike iz tačke VI i VII ove odluke obavljace se u skladu i strukturi plasmana koje Narodna banka utvrdi projekcijom monetarno-kreditne politike u 1993. godini.

IX

Narodna banka će opštu eskontnu stopu usklađivati i utvrđivati zavisno od obima kretanja primarnog novca i ukupnih monetarnih i kreditnih kretanja u datim uslovima funkcionisanja monetarnog i bankarskog sistema, s tim da eskontna stopa bude u funkciji usporavanja stopa rasta inflacije.

X

Kamatne stope banaka i drugih finansijskih organizacija će se formirati u skladu sa datim uslovima ponude i tražnje novca i vrijednosnih papira na tržištu.

Banke i druge finansijske organizacije će odgovarajućom politikom kamatnih stopa stimulirati porast štednje stanovništva i drugih depozita.

XI

Narodna banka će, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, donijeti projekciju i mjere monetarno-kreditne politike koje će se preduzimati u 1993. godini za sprovođenje ove odluke.

Narodna banka će, do donošenja mjera monetarno-kreditne politike iz stava 1. ove tačke, primjenjivati važeće mjere i instrumente monetarnog i kreditnog regulisanja.

XII

Danom stupanja na snagu ove odluke produžava se stvaranje moratorijuma na kredite iz primarne emisije i depozite društveno-političkih zajednica, koji se koriste kod Narodne banke.

XIII

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1522/93
2. juna 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

280

Na osnovu člana 8. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", br. 11/92, 3/93 i 8/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU DOPUNSKIH SREDSTAVA OPŠTINAMA KOJE ZA VRIJEME RATNOG STANJA NE MOGU FINANSIRATI OPŠTE DRUŠTVENE POTREBE IZ SOPSTVENIH PRIHODA

I

U Odluci o rasporedu dopunskih sredstava opštinama koje za vrijeme ratnog stanja ne mogu finansirati opšte društvene potrebe iz sopstvenih prihoda ("Službeni list RBiH", broj 7/93), u tački II broj "5.049.855.000", zamjenjuje se brojem "5.298.811.000", a iza tačke 62. dodaju se nove tač. 63. do 68, koje glase:

"63. Banja Luka	103.443
64. Han Pijesak	10.007
65. Ključ	36.788
66. Sanski Most	46.794
67. Šipovo	16.706
68. Vareš	35.218."

II

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 151/93
5. juna 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

281

Na osnovu člana 2a. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o redovnim sudovima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 11/92 i 21/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog ministra pravosuđa i uprave, donosi

ODLUKU

O OBRAZOVANJU ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA
BOSNE I HERCEGOVINE U ZENICI

I

Obrazuje se Odjeljenje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Zenici, za područja viših sudova u Doboju, Tuzli i Zenici i dio područja Višeg suda u Sarajevu.

II

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Odjeljenje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine u Zenici vršiće Viši sud u Zenici.

III

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 152/93
5. juna 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

282

Na osnovu člana 2a. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o redovnim sudovima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 11/92 i 21/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog ministra pravosuđa i uprave, donosi

ODLUKU

O OBRAZOVANJU ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA
BOSNE I HERCEGOVINE U BIHAĆU

I

Obrazuje se Odjeljenje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, za područje Višeg suda u Bihaću.

II

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Odjeljenje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine u Bihaću vršiće Viši sud u Bihaću.

III

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 150/93
5. juna 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

283

Na osnovu člana 2. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o platama i drugim ličnim primanjima radnika za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 5/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine donosi

SAOPŠTENJE

O VISINI PLATA ZA MJESEC MAJ/SVIBANJ
1993. GODINE

Najniža plata za maj/svibanj 1993. godine iznosi 81.600 BHD.

Broj 011-24/93
5. juni 1993. godine
Sarajevo

Sekretar
Vlade RBiH,
Enes Gotovuša, s. r.

Zavod za statistiku RBiH

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Republički zavod za statistiku utvrđuje

KOEFIKIJENTE

RASTA CIJENA I TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U
JANUARU/SIJEČNJU 1993.

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu januaru/siječnju 1993. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,527.

2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja januara/siječnja 1993. godine je 0,527.

3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja januara/siječnja 1993. godine je 0,527.

4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu januaru/siječnju 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 1101,262.

5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu januaru/siječnju ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 1,873.

6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja januara/siječnja je 1,873.

7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja januara/siječnja 1993. godine je 1,873.

8. Koeficijent rasta cijena na malo u januaru/siječnju 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 2168,716.

9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u januaru/siječnju 1993. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 11,908.

U ovom broju Saopštenja izvršene su korekture koeficijenta cijena u odnosu na objavljene podatke u Saopštenju broj 24 od 04. 05. 1993. godine.

Broj 44/93
28. maja 1993. godine
Sarajevo

Dirktor
dr Hasan Zolić, s. r.

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92) Republički zavod za statistiku utvrđuje

KOEFIKIJENTE

RASTA CIJENA I TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U
FEBRUARU/VELJAČI 1993.

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu februaru/veljači 1993. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,494.

2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja februara/veljače 1993. godine je 1,281.

3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja februara/veljače 1993. godine je 0,904.

4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu februaru/veljači 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 1112,525.

5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu februaru/veljači ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 1,088.

6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja februara/veljače 1993 je 5,001.
7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja februara/veljače 1993. godine je 3,437.
8. Koeficijent rasta cijena na malo u februaru/veljači 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 3464,621.
9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u februaru/veljači 1993. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 18,829.

Broj 29/93
18. maja 1993. godine
Sarajevo

Direktor
dr Hasan Zolić, s. r.

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Republički zavod za statistiku utvrđuje

KOEFICIJENTE

RASTA CIJENA I TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U MARTU/OŽUJKU 1993.

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu martu/ožujku 1993. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,853.
2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja marta/ožujka 1993. godine je 3,226.
3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja marta/ožujka 1993. godine je 1,678.
4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu martu/ožujku 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 1465,048.
5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu martu/ožujku ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,850.
6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja marta/ožujka je 10,103.
7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja marta/ožujka 1993. godine je 5,659.
8. Koeficijent rasta cijena na malo u martu/ožujku 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 4417,454.
9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u martu/ožujku 1993. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 27,199.

Broj 46/93
7. juni 1993. godine
Sarajevo

Direktor
dr Hasan Zolić, s. r.

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Republički zavod za statistiku utvrđuje

KOEFICIJENTE

RASTA CIJENA I TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U APRILU/TRAVNJU 1993.

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu aprilu/travnju 1993. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,269.
2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja aprila/travnja 1993. godine je 4,361.
3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja aprila/travnja 1993. godine je 2,348.
4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu aprilu/travnju 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 1051,800.
5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu aprilu/travnju ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,857.
6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja aprila/travnja je 19,623.

7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja aprila/travnja 1993. godine je 9,150.
8. Koeficijent rasta cijena na malo u aprilu/travnju 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 5192,635.
9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u aprilu/travnju 1993. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 36,482.

Broj 47/93

7. juni 1993. godine
Sarajevo

Direktor
dr Hasan Zolić, s. r.

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Republički zavod za statistiku utvrđuje

KOEFICIJENTE

RASTA CIJENA I TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U MAJU/SVIBNJU 1993.

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu maju/svibnju 1993. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,269.
2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja maja/svibnja 1993. godine je 5,803.
3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja maja/svibnja 1993. godine je 3,039.
4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu maju/svibnju 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 638,527.
5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu maju/svibnju ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,923.
6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja maja/svibnja 1993. godine je 38,655.
7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja maja/svibnja 1993. godine je 15,051.
8. Koeficijent rasta cijena na malo u maju/svibnju 1993. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 5492,258.
9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u maju/svibnju 1993. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 51,099.

Broj 48/93

7. juni 1993. godine
Sarajevo

Direktor
dr Hasan Zolić, s. r.

Na osnovu člana 3. stav 7. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, objavljuje

SAOPĆENJE - SAOPŠTENJE

O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO ZARADI ZAPOSLENIH U REPUBLICI BiH U 1992. GODINI

Prosječna mjesečna bruto zarada zaposlenih u RBiH u toku 1992. godine iznosila je 42.097 BHD.

Broj 36/93

7. juna 1993. godine
Sarajevo

Direktor
dr Hasan Zolić, s. r.

SAOPŠTENJE - SAOPĆENJE

O PROSJEČNOM MJESEČNOM ČISTOM LIČNOM/OSOBNOM DOHOTKU ZA MART/OŽUJAK 1993. GODINE

1. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u Republici BiH za mjesec mart/ožujak 1993. godine iznosi 188.443 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 147,6.
2. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u privredi Republike BiH za mjesec mart/ožujak 1993. godine iznosi 214.986 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 148,3.

3. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u vanprirednim djelatnostima Republike BiH za mjesec mart/ožujak 1993. godine iznosi 119.708 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 144,2.

4. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u Republici Bosne i Hercegovine u periodu januar/siječanj-mart/ožujak 1993. godine iznosi 138.503 BHD. U odnosu na isti period prethodne godine indeks je 9.669,3.

5. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u privredi Republike Bosne i Hercegovine u periodu januar/siječanj-mart/ožujak 1993. godine iznosi 154.972 BHD. U odnosu na isti period prethodne godine indeks je 11.161,9.

6. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u vanprirednim djelatnostima Republike Bosne i Hercegovine u periodu januar/siječanj-mart/ožujak 1993. godine iznosi 92.824 BHD. U odnosu na isti period prethodne godine indeks je 5.635,3.

7. Zajamčeni čisti lični/osobni dohodak za period april/travanj-juni/lipanj predstavlja 70% prosječnog čistog ličnog/osobnog dohotka privrede Republike Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj-mart/ožujak 1993. godine, što iznosi 108.480 BHD.

Broj 31/93

26. maja 1993. godine
SarajevoDirektor
dr Hasan Zolić, s. r.

SAOPŠTENJE - SAOPĆENJE O PROSJEČNOM MJESEČNOM ČISTOM LIČNOM/OSOBNOM DOHOTKU ZA APRIL/TRAVANJ 1993. GODINE

1. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u Republici BiH za mjesec april/travanj 1993. godine iznosi 330.206 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 175,2.

2. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u privredi Republike BiH za mjesec april/travanj 1993. godine iznosi 373.842 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 173,9.

3. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u vanprirednim djelatnostima Republike BiH za mjesec april/travanj 1993. godine iznosi 239.994 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 200,5.

4. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u Republici BiH u periodu februar/veljača - april/travanj 1993. godine iznosi 215.452 BHD. U odnosu na isti period prethodne godine indeks je 19.221.

5. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u privredi Republike BiH u periodu februar/veljača - april/travanj 1993. godine iznosi 244.592 BHD. Za isti period prethodne godine primanja su bila 18.609.

6. Prosječan mjesečni čisti lični/osobni dohodak u vanprirednim djelatnostima Republike BiH u periodu februar/veljača - april/travanj 1993. godine iznosi 147.572 BHD. Za isti prošle godine primanja su iznosila 22.199 din.

Broj 38/93

27. maja 1993. godine
SarajevoDirektor
dr Hasan Zolić, s. r.

S A D R Ź A J

260	Uredba sa zakonskom snagom o standardizaciji	309
261	Uredba sa zakonskom snagom o izdavanju obveznica	321
262	Uredba sa zakonskom snagom o pravu na izuzetnu penziju za vrijeme ratnog stanja	322
263	Uredba sa zakonskom snagom o radu ustanova iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture za vrijeme ratnog stanja	323
264	Uredba sa zakonskom snagom o posebnoj zaštiti sakralnih objekata i sakralnih prostora	324
265	Uredba sa zakonskom snagom o muzejskoj djelat.	326
266	Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja	328
267	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o prodaji robe za strana sredstva plaćanja	328
268	Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Zakona o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama	330
269	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava	330
270	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o robnom prometu i uslovima snabdijevanja za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti	330
271	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru	331
272	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima	332
273	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim skupovima	332
274	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije	333

275	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara	333
276	Odluka o razrješenju i imenovanju javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca	334
277	Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i sudija redovnih sudova	334
278	Odluka o ciljevima i zadacima devizne politike i projekcije platnog bilansa BiH u 1993. godini	335
279	Odluka o ciljevima i zadacima monetarno-kreditne politike u 1993. godini	337
280	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dopunskih sredstava opštinama koje za vrijeme ratnog stanja ne mogu finansirati opšte društvene potrebe iz sopstvenih prihoda	337
281	Odluka o obrazovanju odjeljenja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine u Zenici	338
282	Odluka o obrazovanju odjeljenja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine u Bihaću	338
283	Saopštenje o visini plata za mjesec maj 1993. godine	338
ZAVOD ZA STATISTIKU RBiH		
	Koeficijenti rasta cijena i troškova života u RBiH u januaru/siječnju 1993.	338
	Koeficijenti rasta cijena i troškova života u RBiH u januaru/siječnju 1993.	338
	Koeficijenti rasta cijena i troškova života u RBiH u januaru/siječnju 1993.	339
	Koeficijenti rasta cijena i troškova života u RBiH u januaru/siječnju 1993.	339
	Koeficijenti rasta cijena i troškova života u RBiH u januaru/siječnju 1993.	339
	Saopštenje - saopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto zaradi zaposlenih u RBiH u 1992. godini	339
	Saopćenje - saopštenje o prosječnom mjesečnom čistom ličnom/osobnom dohotku za mart/ožujak 1993. godine	339
	Saopćenje - saopštenje o prosječnom mjesečnom čistom ličnom/osobnom dohotku za april/travanj 1993. godine	340